

Cebuano
65-0119

Ang Dios Nga Madagayon Sa Kalooy
The God Who Is Rich In Mercy

19.01.1965
Phoenix, Arizona, USA

Kining libroha may kagawang ipakopya pagusab ug ipang-apud-apud, apan dili mahimong ibaligya, sumala sa giingon sa lisensya sa ilalum sa Creative Commons (by-nc-nd) nga makaplagan sa www.CreativeCommons.org.

Ang Dios Nga Madagayon Sa Kalooy

'Makahimo na kamo sa pagpanglingkud. [Walay sulod sa teyp-Ed.]

Ingon sa daw kahawaon ako, sa akong paghianhi dinhi ug nakita si Igsoong Moore ug silang tanan nga ania dinhi sa entablado, ang mga higala nga akong kaila sulod na sa daghang mga katuigan. Usa ka dakung kahigayonan ang pagpakakita ko kanila dinhi niining gabhiona. Gibati ko nga daw usa ka labing iwit angpagtindog dinhi ug mosulti nga may mga batid sa tiyolohiya sa akong likud, ug mahimong korehian ako nila kung ugaling masayup man ako. Manghinaut ako.

2 Malipayon kami kaayo niining gabhiona nga aniay usa ka tawo dinhi, si Sister Rose. Sa nagpadulong kami dinhi... Nakuaban ako kang Igsoong Shores ug sa iyang katabang karon alang sa gamayng bulohaton. Ug samtang diha pa kami sa dalan, si Igsoong Williams miingon nga si Sister Rose nagmasakiton kaayo. Ug ako-o kami nangadto aron motan-awa kaniya kadali, ug nangluhod. Ug hataas kaayo ang iyang hilanat, ug masakiton kaayo. Usa ka gamayng mga pulong sa pag-ampo, ug ang Ginoo misulti kanamo, ug miingon, "Mamaayo gayud siya, ug moadto siya didto ugma sa gabii." U g ania siya karon dinhi niining gabhiona, naglingkud karon dinhi. Husto kana.

3 Sister Rose, palihug tindog kadali, aron sila... Mapasalamaton ta kaayo sa Ginoo. Naghimalatyon na siya. Siya miingon, "Gihampak ako sa-sa yawa sa tanan!-R,aagi. Mianhi ako dinhi aron sa pagbungkag niini," usa ka balatian sa tutonlan, ug uban pa. Apan ang Ginoo mipadala kaniya dinhi, aron sa ingon niana mangalipay ta. Sa pagpasalamat sa minahal nga Ginoo.

4 Karon, naangkon ta ang labing maayong panahon. Ug ugma sa gabii, karon, mangadto kita sa-sa Ramada. Ug ayaw kalimot karon, dili ta dinhi ugma sa gabii, adto kini sa Ramada. U g ang konbensiyon magsugod sa sunod gabii. Magdugang pa kini kanako ug usa pa ka gabii, nasayud na kamo.

5 Busa sa miaging gabii nakadawat a-akog usa ka sukdanan, nanaad akog diyotay sa akong kaugalingon nga, sa unang tuig, akong konhuran ang mga mensahe gikan sa tulo 0 upat, lima ka oras, ngadto sa katloan 0 kap-atan ka minuto. U g sumala na sa akong gisulti kaninyo sa miaging gabii, gisultihan ako sa akong asawa niadtong Dominggo, nga nagkanayon, "Maayo kaayo ang gibuhat mo." Bu-busa sa ingon, dayag na lang, nga mipadayon ako sa miaging gabii ug nasupak ko kini (Nakita mo?) sa hapit...nakaabot akog kalim-ag-lima ka minuto, inay nga katloan lang, sa miaging gabii.

6 Sa akong pagpadulong dinhi, ning gabhiona, si Billy miingon, "Unsa may imong hisgotan?" Giingnan ko, nga "Hinunon, ania man akoy gamayng

mga sinulat dinhi ug pipila ka mga Kasulatan. Wa ako masayud, kay ang kadaghanan kanila, upat man 0 lima ka mga nanagkalahi nga mga mensahe."

Matud ko, "Akong gibati nga kung moabot ako didto, ug tan-awon kung unsay nagakahitabo."

7 Giingnan ko, nga "Misaad ka nga ampoan ang tanang mga masakitong katawhan." Matud ko, nga "Oo, sir. Pila man ka mga kard ang anaa kanimo?" Miingon nga, "Duha ka gatus."

8 Giingnan ko nga, "Maayo siguro nga sugdan ko sila karong gabii."

9 Ug miingon siya, "Karon, hinumdumi, nga napulog-lima lang ka minuto ang imong pagwali." Miingon siya, nga "Imo nang nagamit ang uban niini sa miaging gabii." [Si Igsoong Branham ug ang congregasyon nangatawaEd.] Magdali ta, dili ba? Ha

10 Hinuon, nakahimo na kamig panaad ka-kaninyo, nga among ampoan kadtong mga tawo nga anaay mga kard sa pagpaampo, ug a-among tulobagon ang maong saad, naturallang. Dili mahimong among dad-on ang tanan dinhi sa maong linya, ni mahimo kong tawgon silang tanan sa tagsatagsa gikan diha. Bisan pa kong ihatag kini kanako sa Espiritu Santo, dili na-nako mahimong buhaton kini. Daghan ra kini kanako. U g, kitang tanan sinati na nianang mga butanga. Nasayud ta nga ang Dios Dios sa gihapon. Dili lamang kay kana rang makaayo. Kondili kana mao ray bugtong makaugmad sa pagtoo aron kita masayud nga-nga kita anaa sa Iyang Presencia.

11 Ug niining gabhiona atong ampoan ang tanang masakiton katawhan, ang matag usa kanila nga anaay kard aron hiampoan. Ug unya ugma sa gabii, didto sa Ramada, among sulayan pagpanghatag ug dugang pa ug sugdan sila sa pagpangampo didto, tungod kay anaa pa man koy ugma sa gabii. Ug maoy akong pagtoo nga aduna pa koy usa ka gabii sa konbensiyon, ug tingalig sa buntag sa pamahaw usab. Nag-agad kini sa unsay mahitabo.

12 Anaa pay lain, usa sa mga mamumulong nga wala pa makita; wala pa ba, dili na maoy akong pagtoo. Si Igsoong Humburg, 0 mao ba kana... [Usa ka igsoon ang miingon, "Amburgy."-Ed.] Amburgy, Amburgy, si Kash Amburgy. Sayup kaayo a-ako; usa ka German na ngalan, maoy a-akong pagtoo nga German. Maorag akong giilisdanm sum ala sa atong pagtawag niini; pasayloa kosa panultihon, alang niya.

13 Busa atong naangkon ang usa ka maayong panahon diha sa Ginoo. Kaninyong tanan, kung anaa may mga dumoluong dinhi niining gabhiona, among gikalipay pag-ayo ang inyong paghianhi dinhi, ug masaligon kami nga ang Ginoomagapanalangin kaninyo. Maoy akong pag-ampo nga wala untay masakiton sa sulod niining tigumanan sa atong pagpanguli niining gabhiona,

220 Ania Siya dinhi. Ania Siya dinhi karon, ang Ginoo. Igo lamang kami,. among nakita gayud; daghan ang Iyang gibuhad, hangtud nga daw, nga daw mapangdol ta niini. Kong makaila pa lang unta kita, dili lamang sa tinwnotumo nga butang, sa mga tiyolohikanhong pagkasulti; kondili sa kalig-onan nga Iyang giSaad nga Iyang ipakita ang Iyang kaugalingon niining adlaw, ug dinhi Iya nang gipakita karon dinhi sa atong atubangan karon. Unsang kamaayong butang. Dili ba kahibulongan man kana?

221 Karon, motoo ba kamo. Motoo ba kamo niini? Toohi nga dili ka mamatay. Mabuhi ka gayud, ug imong pasidunggan ang Dios. Imong pasidunggan ang Dios. Gikabautismohan ka na ba? Cristohanon ka, dili ba? U g Cristohanon ka. Nan, gusto kang mabuhi alang sa kadunggan sa Dios. Nan lakaw ug mabuhi ka, igsoon ko. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo, mabuhi ka. U g, ikaw sister, gusto ka bang magalakaw alang sa kahimayaan sa Dios, ug atimanon ang imong anak; nan lakaw, sister, sa Ngalan ni Jesu-Cristo.

222 Kamo, ang matag usa kaninyo, buhata ang ingon, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Ayawg hikalimti kining Westward Ho Motel niining gabhiona, ang Presencia sa Dios naila dinhi niini. Wala Siyay tawong pinalabi. Gusto lang Niya kamo patoohon. Motoo ba kamo Kaniya karon? Amen. Ang Dios magapanalangin kaninyo.

223 Atong iduko ang atong mga ulo karon. Wa ko masayud kung kinsay ilang gipili, a-aron pagtapus. Si Igsoong Mushegian dinhi, duol diri, igsoon. Siya maoy magtapos pinaagi sa pag-ampo.

Ang Dios magapanalangin kaninyo.'

kung manaug ang atong Ginoo diha sa Iyang dakung gahum ug ayohon ang tanang mga masakiton ug nanag-antus.

14 Dinhi niini dili pa lang dugay, nabatasan ko ang pagdawat sa usag-usa pinaagi sa pinasahi nga mga pakisayud, sa daghang mga malisud nga butang nga dili nato mahimo. Ug unya dali ra kining midaghan, hangtud nga nahimo kini, ang Ginoo nagpadayon sa pagpanalangin niini, hangtud nga nakaabot kami ug tulo o upat ka gatus ang nahulat, ug busa nangasuko nga mga tawo tungod sa ilang pagpinaabot. Tingalig niadtong panahona, naghulat kamog usaka tuig o kaha duha, aron lang makasulod niini (Nakita mo?) sa tungatunga sa tigum, aron dad-on sila ug pangutan-on. Ug nanglingkud kami ug naghulat sa Ginoo hangtud nga Siya misulti kanamo sa hustong hinungdan.

15 Sa walay duhaduha aniay mga tawong naglingkud karon dinhi niining gabhiona nga didto sa pinasahing pagpangutana. Anaa ba? Pakitaa ako nga mipataas sa inyong mga kamot. Diha sa pinasahi nga pagpangutana, oo, anaay mgananglingkud, sa ingon-ug nangasayud nga tinuod kadto. Naghulat kami arontan-awon kung unsay gisulti sa Ginoo, kung unsay nahitabo... Ug unya gihunong ko kadto sa milabayng panahon. Akong gisultihan si Billy nga dili na gayud ta magpangutana.

16 Tan-awa, lapas na a-a-ako sa kaluhaag-lima, dili pa lang dugay, sa ikaduhang higayon, ug unya mopaingon na sa ikatulong higayon. U g kung magkagulang na ta, ay, dili ka na, ikaw... Sa laing bahin dili mo mapabilin kung unsa ka kaniadto. Ang imong mga lakang magkaanam ka mubo. Ug ikaw...Natural, na si Igsoong Moore wala pa masayud niana. Siya.. Nagtoo ako nga adunay dapit nga managsama ra ang atong idad.

17 Apan midaku ang tubig sa suba sukad kamo ug ako, ug si Igsoong Brown nakaanhi sa unang higayon, uban ni Igsoong Outlaw ug Igsoong Garcia, ug Igsoong Fuller. Ambot lang kung kining mga tawhana ania ba dinhi ning gabhiona? Si Igsoong Garcia, si Igsoong Fuller, si Igsoong Outlaw, ania ba sila dinhi? Ipataas ang inyong mga kamot kong ania kamo dinhi. Oo, anaa si Igsoong Fuller, nagtoo ako, kong wa ko masayup. Si Igsoong Outlaw ania dinhi. Si Igsoong Garcia, maoy a-akong pagtoo na mipahawa na siya sa Phoenix. Maoy akong pagtoo nga husto kana. Mibiya na siya sa Phoenix, ug anaa na siya sa California. Tan-awa, usa gayud kadto ka maayong mga adlaw, sa gihapon nagtoo pa ako sa mao rang Mensahea nga naangkong ko kaniadto: "Si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan." Maoy akong pagtoo nga bahin kadto sa... Hinuon, si Becky batan-on pa. Tingalig napulog-siyam pa ang edad.

18 Ug karon, daku na siya, gulang na, mataba, dili gwapang pagkababaye ania siya dinhi, napulog-siyam ang edad. Hain ka man, Becky? Boy, iya kong sultihan tungod niana, akong mahunumduman nga kugoson ko siya. Nakasiguro ako nga anaay may gibuhay nga sarna niana ning gabhiona... ? . .

19 Akong mahinumduman didto sa simbahan ni Igsoong Garcia usa niana ka gabii, sa gamay pa siya. Ug matud ko, "Usa ka internasyonal ang atong tigum niining gabhiona." Matud ko, " Ang mga Espanol maoy akong gisultihan." Ug matud ko, "Ang akong asawa usa ka German." Matud ko, "Ako usa ka taga Irish." U g matud ko, "U g kining akong batang babaye usa ka IndiaI)," ug mao kadto si Becky.

20 Ug sa akong pagawas sa pultahan sa likud,dihay usa ka gamayng babaye nga taga Mexico, angmiingon, "Igsoong Branham?"

Giingnan ko, "Oo, pinangga, unsay gikinahanglan mo?"

Mitubag nga, "Wala mo ba makita nga ang anak mo may pagkaluspad man aron mahimong usa ka Indian?" Mapulapula siya, nasayud ka.

Ug matud ko, "Usa siya ka Indian sa pagpanglihok."

21 Sa ingon, mapasalamaton ta nga-ania na usab kita niining gabhiona. Karon sa dili pa nato duolon ang Pulong, manuol ta Kaniya, tungod kay Siya mao man ang Pulong. Sa dihang ang nadayag ang Pulong, Siya mao kanang anaa sa sulod ninyo.

22 Sama sa atong paghisgot kagabii sa "Ang Binhi Sa Panagkasumpakiay," nalipay ba kamo niadto, sa panalangin sa Ginoo? A-akong gikalipay ang pagdala sa mensahe kaninyo. Ug atong nakita kung unsa ang mga binhi.

23 Ug karon, anaa bay pinasahi nga hangyo niining gabhion, usa ka pinasahi gayud? Tingalig kanang uban kaninyo nga molinya aron hiampoan, ingna, nga "Dios, kaloy-e ako. Inig duol ko aron ampoan, itugot nga ang akong pagtoo mouswag aron pagtabo sa mga angayng buhaton." U-ug tingalig ang uban kaninyo adunay minahal sa kinabuhi nga nagmasakiton, ug uban pa, mahimo bang ipataas mo ang imong kamot aron tamdon sa Dios ug moingon.. .Karon, kon-kong kanang.. .Nasayud ba kamo kung nganong mibati ako niana sa pagtan-aw diha. Sa pagtan-aw sa panginahanglan dinhi. Ministrong mga kaigsoonan, tan-awa kana. Nakita mo? Karon, kong nakapatandog man gani kana kanako, unsa pa kaha kini sa atong Amahan? Tinuod gayud.

24 Ug karo, mag-ampo ta: Minahal nga Jesus, nagaduol kami karon sa dakung trono sa kaluoy, pinaagi niining Ngalan nga bahandianon. "Tungod kay wala nay laing Ngalan nga gihatag sa mga tawo diin maluwas kami, o-

kita nangaayo." Karon, kong mahimo mo, gikan sa sulod sa imong kasingkasing, ang pagdawat niana, dili ka mamatay karon, kondili mabuhi ka.

214 Karon, tan-awa, karon nahibalo ta nga aniay telebisyon dinhi niining lawaka. Nasayud ta niana. Wala ta makita kini. Dili ta makakita niini; ang atong mga mata wala buhata, ang atong mga galamhan maoy makakuha niini. Nagkinahanglan kinig binuhay nga tubo, o bisan kung unsa man kini, salam in, aron pagkuha niana.

215 Sama niana ang pagkaania sa Dios. Dili nato Siya makita, apan nasayud ta nga ania Siya dinhi. Si Jesu-Cristo mao sa gihapon. Tan-aw diri, igo ra Niyang ipadayag ang Iyang kaugalingon, kung giunSa Niyakini Mismo. Karon, pinasubay sa kaayohan, kong ania man Siya dinhi karon, wala na Siya mahimo kanimo (Nakita mo?) dili sa laing butang. Kong ang Anak sa Dios ania man dinhi, kinsa mao man Siya, ania Siya, apan wala na Siyay mahimo kanimo, tungod kay Siya nagpaila na man sa Iyang kaugalingon dinhi. Nakita mo? Ug ania Siya karon dinhi, nga mao ra sa gihapon, aron ayohon ka ug himuon kang maayo na.

216 Ug kanang gamayng babaye diha nag-ingon kanako, nga, "Pangayoa ang panalangin, ug panagna 0 uban pa, nganha kaniya, nga unta makabaton siyag ana," kanang naglingkud sa weltser. Ug nakabaton siya; anaa na siyay anak.

217 Ug karon, kanang babaye nga naglingkud diha. Karon, gioperahan siyag goyter ug mao kini ang nakaparalitiko kaniya. Tan-awa, daghan tang nakita sa mga butang nanghitabo. Karon, igsoong babaye, nasayud ako nga tinuod ka nga Cristohanon. Nganong gitugot man sa Dios nga anha ka niana, wala ako masayud. Nagtoo ako nga tingalig anaa kay... Pagtoo, naninguha ka-ka nga makabaton ug pagtoo aron makagawas ka diha (Nakita mo?); apan karon paminaw, dili ta mosulay sa pagbaton niini, karon dayon angkonon ta kini (Tan-awa, nakita mo?); nga igo-igo lang moadto didto. Mao lang kana ang gikinahanglan niini; mosugod na kini karon dayon; ug mamaayo na kita. Ug kamong anaa diha sa mga lingkuranan, bisan kung asa ka man 0 kinsa ka man, hinumdumi lang nga ania si Cristo.

218 Karon, moingon kamo, "Anaa bay tawo, inyo bang nakita ang akong hulagway nga anaa na." Oh, oo.

219 Bisin ngani ang mga Pulong ni Jesu-Cristo nga Iyang gisyulti sa dinhi pa Siya sa kalibutan, miagi man ngani dinhi niining lawaka. Dili gayud kini mamatay. Pila man ang nahibalo niana pinaagi sa siyensiya nga tinuod? Nan, unsa man kini? Ug ang Espiritu mikuha sa Pulong nga nahisulat na ug gipadayag Kini. Oh, himaya.

Tanang butang sayon, 0 Ginoo,

Ang tanan nga nagtoo, ipataas ang inyong mga kamot sarna niini, ug ingna, "nagtoo ako." [Ang congregasyon miingon, "Nagtoo ako." -Ed.]

207 Aniyay usa ka tawo dinhi. Ang hinungdan nga gipadayon ko pa, ang pagsulti, kay himalatyon na siya sa cancer. Ania siya niining sungkora. Wala nay laing paagi pa dinhi niining kalibutana alang ning tawhana nga mabuhig gawas sa Dios. Gi-cancer ang tanan niyang tenai, ug sa ingon, mamatay siya kong dili pa tungod sa kalooy sa Dios. U g manghinaut ako nga akong... [Walay sulod sa teyp-Ed.]... ug pulong pagpadasing sa pagdasig kaniya.

208 Ikaw, nasayud ka ba nga ang mga doctror wala nay mahimo kanimo karon. Milabang ka na niana. Nakita mo?

209 Ug ikaw...Usa na lang ka higayon ang im-imong naangkon, ug mao kanang anaa kang Cristo. Nakita mo? Ug, igsoong lalake, a-ako-ikaw...Mamatay usab ako sa usa niadtong adlaw. Kamo moadto man, kong pagbuot ni Jesus. Sugaton ko kamo didto, nga motindog didto sa hukmanan. Ug ning gabhiona...

210 Nasayud ba kamo, sarna sa telebisyon, ang telebisyon mokuha niana matag panahon bisan ngani kung molihok ang atong kamot, ang bisag usang butang, nahisulat kini. Ang matag pulong nga atong gilitok nahirecord kini. Karon, tan-awa, ang telebisyon mipamatuod niana. Karon, ang telebisyon dili makahimo ug hulagway; igo lamang ipalusot niini ang maong salida diha sa-sa telebisyon. Tan-awa, dili kini maoy nagbuhat niini. Diha nay telebisyon sa dihang dinhi pa si Adan sa kalibutan; diha nay telebisyon sa di-dihang si Moises milatas sa Mapulang Dagat; diha nay telebisyon sa dihang didto si Elias sa Bukid sa Carmel (Nakita mo?); apan karon pa lang nila hidiskobrehi kini. Nakita mo? Ug karon, bisan asa akong...

211 Ang matag lakang nga atong gihimo, ug ang matag tingog, girekord kini aron maoy mosugat kanato didto sa hukmanan. Ang matag kalihokan nga atong gihimo maoy mosugat kanato didto. U g manubag ako sa matag pulong nga akong gisulti kaninyo, ingon nga usa ka ministro. Manubag gayud ako niini, tungod kay ipapanubag kini kanako sa Dios.

212 Karon, kong mahimo ko pa lang, ayohon ko gayud kamo; tungod kay gamay na lang ang inyong takna, kong dili pa tungod sa Dios. Karon, manaug ako ug ampoan ka, mao ra ang tanang hingbaw-an kong buhaton. Igsoon, ang bisag usang butang dinhi sa kalibutan, mahimong buhaton ko alang niang tawhana nga naglingkud diha nianang kahimtanga, buhaton ko kini.

213 Ug pangutan-on ko ikaw. Nakita mo? Naayo ka-ka-kana, tungod kay si Jesus nag-ingon nga naayo ka na. Tan-awa, "Tungod sa Iyang mga labod

kondili kining Ngalan lamang ni Ginoong Jesus." Ug nagaduol kami pinaagi sa Iyang Ngalan. Ug nag-ampo kami, langitnong Amahan, nga dawaton Mo kami niining gabhiona ingon nga Imong mga anak nga magtotoo. Ug pasayloa ang among pagkawalay pagtoo sa Ginoo. Tabangi kini niining gabhion, aron kini ug kami sa hingpit motoo sa matag Pulong sa Dios niining gabhiona, alang sa tanang mga butang nga among gikinahanglan.

25 Nahibalo Ka kung unsay anaa sa ubos nianang mga kamot nga gipataas; anaay mga balatian, ang uban kanila tingalig kinaiyanhong problema, ang uban kanila sa salapianong problema; ang uban kanila gikapuyan n~tingalig ang uban nanagpanibog n~ ang uban makasasala. Bisan kung unsa may panginahanglan, Ikaw ang labawng takus sa bisan unsang kaaway. Busa nangamuyo kami, Ginoo, nga-nga niining gabhiona among rnaila nga ang among kaaway, ang matag usa, napilde n~ bisan gani hangtud sa kamatayon niini. U g nangahimo kami nga labaw pang mananaug diha Kaniya KinsaKinsa nahigugma ug mihatag sa Iyang kaugalingon kanamo, ug naghugas kanamo sa Iyang Dugo.

26 Nag-ampo kami, Ginoo, nga ang tanang dili pagtoo, ang tanang pagduhaduh~ ang tanang rnga kalibog, ang tanang wala makagusto sa Dios mokalagiw gikan kanamo ning gabhion~ nga ang Espiritu Santo makaangkon ug dapit sa among mga kasingkasing. Hinaot unta nga makigsulti Siya kanamo pinaagi sa malilingong kahimtang. Hinaot unta nga makigsulti Siya kanamo pinaagi sa Iyang gahum. Hinaot unta nga Iyang banhawon kadkaditong mgaespirituhonong patay, ipabalik ang maayong panglawas kanila nga masakiton ug nanag-antus, ituboy ang maluyahong mga tuhod, ang maluyahong mga kamot nga nanaghoyhoy na. Hinaot unta nga moabot ang panahon sa kasadya. .

27 Hinaot untanga silaob kini ning gabhiona, Ginoo, aron ibilin niining dapita sa Ramada Inn, ug mosugod ug lain sa labing dakung konbensiyon nga wala gayud mahimo dinhi ning maong siyudad. Ginoo, samtang nanagkatigum kami ug nanag-ampo. Ikaw nagaingon, nga "Kong ang mga katawhan nga gitawag sa Akong Ngalan, magpaubos sa ilang kaugalingon ug mag-ampo, nan patalinghugan Ko sila gikan sa langit." Dios, nag-ampo kami ngamahitabo unta kini, niining gabhiona.

28 Karon, Amahan, samtang among pagabasahon ang Pulong, walay bisan kinsangmakahubad Niini kondili Ikaw ra; Ikawmao ang Imong kaugalingong Maghuhubad, ug nagaampo kami nga Imong hubaron kanamo ang mga butang nga among basahon niining gabhiona. Tungod kay kini among gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen.

29 Karon, kong ang kadaghanan kaninyo gustong timan-an ang mga Kasulatan nga basahon sa usa ka ministro... Ug gusto ko usab kaninyo ning gabhiona, kung gusto kamo, sa pag-abli sa mga taga Efeso.

30 Ug sa miaging Domingo naghigot ako diha sa mga taga Efeso, kung ngano nga ang Libro ni Josue mao ang mga taga Efeso sa Daang Tugon, ug kung nganong nahimo mang Libro sa katubsanan. U gang katubsanan anaa duroha ka mga nanagkalainlaing bahin: "ang paggula sa" ug ang "pagsulod ngadto." Una sa tanan, kinahanglan nga mogula ka.

31 Kadaghanan sa niga tawo gustong dad-on ang kalibutan diha sa sulod uban kanila; apan kinahanglan nga mogula ka gayud gikan sa kalibutan kong mosulod ka diha kang Cristo. Kinahanglan nga mogula ka sa pagkadili matinoohon aron makasulod ka sa pagtoo. Kinahanglan nga walay usa ka butang diha sa imong alagianan. Aron mabatonan ang usa ka tinuod nga pagtoo, kinahanglan gayud nga biyaan mo ang tanang mga butang nga kasupak sa Pulong sa Dios aron makasulod ka sa pagtoo.

32 Ug mao kadto ang Libro sa mga taga Efeso sa Daang Tugon: ang Josue. Diin si Moises naghulagway sa kasugoan, nga dili makaluwas kang bisan kinsa, kondili ang grasya lamang, ug ania karon si "Josue" mao ra nga pulong sama sa Jesus, "Jehova-Manluluwas."

33 Ug karon, atong nakita nga nakadangat na kita sa lain nga mga taga Efeso, ang laing mga taga Efeso karon. Diin man kana sa atong utokan nga mga denominasyon ug sa uban pa, ug sa tanan tang mga programa sa edukasyon makaabot sa Jordan ni-niini, ug sa ingon makabaton na usab kita ug u-usa ka mga taga Efeso. Kinahanglan nga aduna kitay usa ka exudo kita--aron "manggula" ug aron "mosulod niini," alang sa paglalin.

34 Karon, atong basahon niining gabhiona gikan sa capitulo 2 sa mga taga Efeso. Akong gisulti kana aron inyong makita a-ang dapit, 0 ang pag-abli sa capitulo.

Kamo-ug kamo iyang gibanhaw sa mga patay kamo tungod sa mga ka/apasan ug mga kasa/-anan:

Nga ni ini nanaggawi kamo kaniadto uyon sa paagi nUning kalibutana, uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kahangihan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok iha sa mga tawong masupilon.

Sa ilang taliwa/a kitang tanan nanagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumnon sa mga pangandoy sa /awas ug sa hunahuna, ug busa sa kinaiya mga tawong gikaligotgutan sa Dios sama sa ubang mga tawo.

tablado; usa ka bakul. Ug samtang nag-ampo ako niadtong bataa, milukso kini gikan sa akong mga bukton ug nagdudalagan sa tablado. Naluya ang inahan. Ang lola mikuha sa iyang panyo, ug mihilak.

203 Ug kining gamayng Amish nga bata karon, walay kalibutan bahin sa mga butang sa Pentecostal, tungod kay membro man siya sa iglesia sa Amish; apan siya maoy nagtugtog. Ang hataas nga buho pinadunghay; mitindog siya diha sa Espiritu ug misugod pagkanta sa dili masabot nga pinulongan, ug ang-ug diyogan sa maong awit. U gang nanglihok ang mga tapihanan sa piyano ug mitugtog, sa "Ang bantugang Mananambal haduol na karon, ang maluloy-ong si Jesus." Amen. Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.

204 Karon, mag-ampo na kita karon samtang... Karon, ang tanan nga anaa diha mag-ampo. Kamong mga katawhan nga anaa diha sa linya, kung pandungan nila kamo, hinumdumi, si Jesus nag-ingon kong motoo ka niini, mamaayo ka gayud. Motoo ka ba niini? Karon, ato nang awiton karon.

Duol na karon ang bantugang

Mananambal, Ang maloloy-ong Jesus, Siya misulti.. (Atong ipiyong ang atong

mga mata karon samtang awiton

ta kini.)... sa mga kasingkasing

aron pagdasig,

Oh, pamatia ang tingog ni Jesus.

Matam-is na honi nga pagaawiton.

Matam-is nga ngalan sa dilang madunoton,

Matam-is... (Amahan nga Dios, molihok

sa mga kamwhan karon.).. .awit.

o Jesus, bulahang Jesus.

Ang bantugan...

205 Karon, samtang manglakaw na kamo karon, ania Siya dinhi. Dawata ang akong pulong, 0 kaha kamo na mismo ang motoo niini; ania Siya dinhi. Ang tanan magaampo karon alang sa mga katawhan.

206 [Si Igsoong Branham ug ang mga ministro nangampo sa mga masakiton samtang si Igsoong Borders nangulo sa pag-awit sa congregasyon. Walay sulod sa teyp-Ed.]

Nagtoo ako, 0 Ginoo;

daghan kaayong mga butang. Amo Kang nadungog nga nagsultig mga dila, nakita Ka nga gihubad kini pinaagi sa Imong katawhan. O Dios, nakita Ka nga nag-ayo sa masakiton, nagbuka sa mga mata sa buta, nagpalakaw sa bakul, sa bungol nga makadungog na, sa amang nga makasulti na, unsang kagamhanan nga Dios Ikaw.

195 Ug sapagtan-aw nga Imong gisaad kini niining katapusang mga adlaw. Bisan pa kung anaa kami daghang inunodnong pagpanuhid, apan igo lamang kini magpakita nga anaa gayuy usa ka tinuod nga Dios dinhi, nga mao gayuy tinuod. Ug nag-ampo ako, langitnong Amahan, ning gabhiona, nga unta mamahimo kaming-madaling mobati sa Dios aron among makita nga ania Kadinhi.

196 Ug kinig mga katawhan nga nanaglinya, sa ilang pagduol sa linya, Ginoo... Gibuhat namo kini tungod kay nakasaad kami kanila. Ug nag-ingon Ka, "Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatoo."

197 Aniyay mga ministro nga mga igsoon dinhi, mga katawhan nga Imong pinili sa wala pa matukod ang kalibutan nga mahimo silang ingon niining gabhiona. Nahibalo Ka, bisan sa wala pa ang kalibutan, nga motindog kami dinhi niining gabhiona, tungod kay Ikaw walay kinutuban.

198 Busa nangamuyo kami, langitnong Amahan, ning gabhiona, nga kining mga nagmasakitong katawhan, bakul, buta, piang, naglubot tungod sa cancer, bisan kung unsa man kini, nga moagi niining linyaha, hinaut unta nga ilang hiilhan nga ang Dios nga nasayud sa tinago sa kasingkasing magaayo kanila, kong dawaton lamang kini nila, ug motan-aw ug makasabot.

199 Ang tawo nga motan-aw sa bitin nga tumbaga sama sa gamayng tumbaga sa pari, dili gayud siya maayo, tungod kay wala man siyay salabotan kung unsa kadto. Ug karon, Ginoo, mao ra sa gihapon.

200 Kong motan-aw sila sa gasa, ang paghunahuna niini tingalig makatabang kini kanila, sila nga walay salabotan. Usa lamang kini ka pagpaluyo sa Presencia sa Dios nga ania dinhi aron pag-ayo. Itugot kini, Amahan. Hinaut unta nga mahitabo kini, sa Ngalan ni Jesus. Amen.

201 Gikinahanglan ko ang piyanista, kong mahimo, lalake man o babye, bisan kung kinsa, sa pag-adto didto ug tugtogon kining awita, nga "Ang Bantugang Mananambal Karon Haduol Na," ang maluloy-ong Jesus, kong mahimo niya, bisan kung asa nga piyanista. Karon, mao kanang...

202 Akong mahinumduman ang usa sa una kong serbisyo sa pagpanambal, sa Forth Wayne, Indiana. Usa ka gamayng Amish nga babaye ang naglingkud, maoy nagtugtog sa piyano, "Ang gamahanang Mananambal haduol na karon, ang Jesusnga maloloy-on." Usa ka gamayng bata ang gidala kanako didto sa

Apan ang Dios nga madagayaon sa ka/ooy, tungod sa iyang dakung gugma a/ang kanato,

Bisan sa mga patay pa kila tungod sa atong mga kasa/anang, nagbuhi siya kanato tungod kang Cristo (tungod sa grasya nangaluwas kamo.)

35 Gikan diha akong kuhaon ang gamay, o ang bahin sa bersiculo, nga "apan ang Dios...Ang Dios Nga Madagayaon Sa Ka/ooy."

36 Buot kong himatikdan ninyo dinhi ang profeta, o apostol, diay, nga si Pablo, ni kin-kinsa, naghisgot niini, kung nganong "Ikaw Iyang gibanhaw, sadihang mga patay pakamo. Kamo Iyang gibanhaw, sa dihang mga patay pa kamo, patay sa rnga kasal-anang ug mga kalapasan, mga matinumanon uyon sa rnga butang sa kalibutan, uyon sa tinguha sa unod, ug mga matinumanon sa rnga pangandoy sa hunahuna. Iyang..."

37 Unsay nakapausab niini? Nakita ba ninyo? Ug unsay nakapapatay niini sa usa ka higayon, aron banhawon? "Gibanhaw" nagpasabot nga "gibuhi."

Dihay pagkausab gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi. Way lain-way

laing butang nga mahitabo sa matag usa ka tawo, nga labing daku, sama sa pagbalhin kaniya gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi. Ang tawo, kong maghimalatyon siya, sa lawasnon, ug mamaayo siya sa lawasnon, usa kana ka maayong butang, apan wala nay lain pang dakung butang kay sa patay pa siyang espirituhanon ug sa Dios gibanhaw siya ngadto sa Kinabuhi.

38 Kamo kaniadto, mga patay... Mga patay kamo. Bisan niining gabhiona adunay ~ghan, sa usa ka higayon molingi kamo ug inyong mahibaw-an na mga patay kamo. Apan karon nganong dili man kamo mga patay niining gabhiona sama nga ingon kamo kaniadto? Angayan gayud kamo nianang

kahimtanga, tungod kay makasasala man kamo kaniadto, apan ang Dios Kinsa madagayaon sa kalooy. Mao kana-mao kanang butanga: Ang Dios Kinsa bahandianon. Tanan kining mga butanga, Dios ang hinungdan. Mao kanay nakapausab dihaduha. Ang Dios nga madagayaon sa kalooy.

39 Oh, nalipay kaayo ako niana, nga Siya madagayaon sa kalooy. Kong datu ra Siya sa salapi, kong datu ra Siya sa mga kabtangan, nga mao man Siya, apan bisan pa niana ang labing dakung butang mao nga madagayaon sa kalooy. Oh, unsang ka gamhanang pulong niana, nga kaniadto mga patay pa kita.

40 Ug atong gihisgotan sa miaging gabii kung nganong kinahanglan mang mamatay ang binhi. Ug ang bisag unsa nga anaa sa kagaw sa kinabuhi kinahanglan gayud nga dili lamang kay mamatay ra. kondili madunot gayud.

Kay kon di man kini madunot, dili kini mabuhi. Ug ang madunot nagpasabot nga "hingpit nga nawala na; natapus na." U g hangtud nga makadangat ta sa dapit nga ang atong kaugalingon mga pangagpas ug ang atong kaugalingong mga panghunahuna hingpit nga mangadunot na gikan kanato, nan ang kagaw sa kinabuhi mosugod na sa pagkabuhi.

41 Karon, ug karon, tingalig atong, tingalig mopayuhot ako ug usa ka gamayng doctrina dinhi nga dili ko. . . Kong dili kamo motoo niini, maayo ra man. Way sapayan niana. Gitoohan ko kini. Ako nagtoo nga-nga ang usa ka tawo, inigkatawo niya dinhi sa kalibutan, sa gamay ka pang bata, natawo niining kalibutana, wala ka unta dinhi kong wala pa masayud daan ang Dios, tungod kay Siya wa may kinutoban ug Siya nasayud sa tanang mga butang. U g inigkatawo sa bata dinhi sa kalibutan, anaa nay usa ka talagsaong butang nianang bataa. Kong makabaton man siyag Kinabuhi, nan anaa gayuy talagsaong butang diha niana, diha nianang bataa, nga iyang maangkon sa madali 0 sa kaulahiay. Kanang gamay binhi anaa na kaniya. Karon, kong inyong dawaton... Ang mga Kasulatan sa tin-aw nagsaysay niana.

42 Karon, kong nagbaton kamo sa Kinabuhing Dayon niming gabhiona, kong nagbaton tag Kinabuhing Dayon, nan kanunay gayung anaa ta, tungod kay adunay usa ra ka matang sa Kinabuhing Dayon. Mao ta gayud sa kanunay. U gang hinungdan nga ingon ta niana, tungod kay kita mga kabahin man sa Dios. Ug ang Dios mao ray bugtong way katapusan.

43 Ug sama kang Melquisedec nga midawat ug mga ikanapulo gikan kang Abraham, ug kadto giandam alang sa iyang apo-sa apo, nga si Levi, nga didto pa sa bat-ang ni Abraham; mihatag sa mga ikanapulo, sanglet didto pa man siya sa bat-ang ni Abraham sa iyang paghisugat kang Melquisedec. Ako nang gihisgotan kana sa laing dapit, usa niana ka buntag: Kinsa Ba Kining Si Melquisedec? Karon, himatikdi kana. Kaniadto, ang Dios nasayud nga kining tawhana moabot. Siya nasayud sa tanang mga butang.

44 Karon, ikaw kabahin sa Dios. Ingon ka gayud niana. Dili ka gayud mahinumtum niini, tungod kay ikaw usa man lang ka kinaiya sa Dios. Usa ka langka hunahuna Niya. Ang imong ngalan, kong ugaling didtQ na kini sa Libro sa Kinabuhi, didto na kini sa wala pa matukod ang kalibutan. Nakaila Siya kung unsa ka.

45 Igo ko lang gisulti kini, dili aron sagulon ang doctrina, kondili aron tarongon kini, aron ta makaikyas gikan sa kahadlok ug kalisang: wa ka makaila kung

kinsa ka. Dili ka mahimong mao ka, apan karon kamo mga anak na sa Dios. Tan-awa, anak ka gayud sa Dios sa kanunay. Nakita mo?

Labing maayo sa tanan nga Iyang mga 00, kong mao may Iyang pagbuot nga buhaton kini. Mao gayud kana kung tinuod kang nahigugma Kaniya. Amen.

188 Siya ka nunay ang akong hisgotan, dili na ako makaundang karon. Oh, tinuod gayud Siya, tinuod gayud kanako. Mga higala, Si-Siya ang alang kanako, ang tanan nga dili ko mahimo, ang tanan nga gitinguha ko nga mahimo, anaa gayud kang Jesu-Cristo, sa Iyang Pulong.

189 Mapasalamaton ako niining gabhiona tungod sa pagsaksi sa Espiritu Santo, sa Mensahe. Nasayud ako nga tingalig, ang uban tingalig mosupak Niini, apan sumala sa gikasulti ko na kaninyo, tulobagon ko ang Mensahe. Ang ilhanan anaa na, ug dili sa Dios ipadala ang ilhanan aron lamang ipakita nga Siya Dios. Usa ka Mensahe, ang Tingog kanunay gayung sundan sa ilhanan. Nasayud ang matag usa niana.

190 Si Jesus mianhi nga inubanan sa mga ilhanan ug mga katingalahan. Siya usa ka bantugang Tawo sa dihang nagbuhat Siyag mga ilhanan ug mga katingalahan, apan sa dihang milingkud na Siya ug misugod pagdala sa Mensahe, nga "Ako ug ang Akong Amahan Usa ra kami," oh, tan-awa, alang kanila sayup na kadto. Nakita mo? Apan ang Tingog kinahanglan gayud nga mosunod sa ilhanan.

191 Si Moises gihatagan ug duha ka mga ilhanan, ug ang matag usa ka ilhanan may usa ka tingog. Husto kana. Giwali ko kini dinhi sa sulod na sa dugayng panahon, sa "Ang Tingog Sa Ilhanan." Kinahanglan gayud nga u-usa ka Tingog sa ilhanan. Usa kini pagbalhin. Kanunay ingon gayud nianang paagiha. Kay kon dili man, nan wala kini magagikan sa Dios.

192 Kung may tawo nga motungha nga may talagsaong bulohaton, nga makita sa Biblia nga mao ang Kamatuoran, ug unya kanang tawhana mipabilin sa mao rang karaang denominasyonal nga doctrina, nan hikalimti kini. Walay kwenta kini. Ang Dios dili mobuhat ug butang nga sama niana. Kanang butanga, kanang dunot na nga manna nga gianay na, 0 may ulod na, 0 bisan kung unsay itawag ninyo niini, sukad pa sa kap-atan na, kalim-an na katuig ang niilabay, sa gihapon mikaon pa nianang karaan nga manna nga nangahulog sa milabayng mga katuigan. Ug ang mga anak sa Israel sa ilang panaw, bag-ong manna ang mangahulog sa matag gabii. Husto kana, dili mo kini katipigan.

193 Dili na ta mabuhi sa ubang mga panahon nga nangagi na. Nagkaon na ta sa bag-ong Manna, lab-as nga Manna nga gikan sa langit, sa atong panaw samtang mopadayon ta. Atong iduko ang atong mga ulo.

194 Ginoong Dios, matuod Ka gayud, ang Imong Presencia. Nahinumduman ko ang grasya, Ginoo. A-amo Kang nakita nga nagbuhat ug

183 Dili ako maayong magwawali. Wala akoy igong edukasyon aron mahirong angayan nga magwawali, nga gihinganlag magwawali niining mga adlaw, sam tang ang-samtang ang mga kasinatian kinahanglan gayud nga kasinatian tiyolohikanhon, ug nagkinahanglan kinig usa ka titulo sa pagka-doctor, ug uban pa. Dili ako madawat alang niana. Apan ang Dios, nga nakakita sa akong kasingkasing, ug nasayud nga gusto akong mobuhat ug mga butang alang Kaniya, gusto kong pasidunggan kini.

184 Usa ka tawo ang miingon kanako sa miaging adlaw, miingon, "Sa akong pagtoo usa ka lamang nga tawong maayo, Mr. Branham, apan nagtoo ako nga nasayup ka gayud. Nahigawas ka na sa maayo. Nasayud ka ba nga pagahukman ka sa katapusan?"

185 Ug giingna ko, "Paminaw kay sultihan ko ikawg usa ka butang. Akong isulti nga nahimong husto ka-ka, gisulti ko kini alang sa maong lantugi. Kong ugaling sayup man ako, nga niini a-ako wala magtoo nga sayup ako; apan kong ugaling sayup man ako, ug hingsayran ko karon nga mabuhì ako sulod sa usa ka gatus katuig ang edad, ug Iya akong hukman sa katapusan sa maong dalan, ug sultihan ako, 'Dili ka angayan nga moanhi sa Akong langit, William Branham. Umadto ka ngadto sa labawng kangitngit. , Nasayud ka bag ngano? Gialagaran ko Siya kada adlaw sa tibuk kong kinabuhì hangtud nga mipanaw na ko. Sanglit kay nadawat ko man ang Iyang dili mapalit ngamga panalangin, nga Siya labaw pa sa kinabuhì alang kanako. Siya mao ang tanan kong... "

186 Ang tanan nga ania kanako, ang tanan nga akong ginalauman, akong gipahinungod sa Iyang grasya ug kalooy. Kaniadto alaot ako, makalooloy, kabus, buta, apan pinaagi sa grasya giayo Niya ako, ug malig-on na ko ug himsog pinaagi sa grasya sa Dios. Maayo na ang akong panan-aw. Makakaon na ako, makainum, wala nay nakulang kanako. Wala Siya magsaad sa pagtana sa akong kagustohan:kondili sa mga panginahanglanon ko.

187 Ug kong mahimo man akong sinalikway niadtong adlaw, ug hisayran ko nga... Dili ko makita kung hain ako. Apan kong nasayran ko nga nasayup man ako, ug ang Dios maoy nagpili kanako nga masayup, nan palabihon kong magpabilin nga sayup, ug tungod kay buot kong mobuhat sa Iyang kabubot-on. Mao kini... Higugmaon ko Siya hangtud nga mabuhat ko na ang Iyang kabubot-on. Karon, usa kana ka dakung pamahayag, apan manghinaot ako nga hingsabtan ninyo ang kahimtang niini, ang espiritu nga akong gisulti niini. Nakita mo? Gusto ko nga mobuhat sa Iyang kabubot-on. Usahay mangayo ako Kaniyag usa ka butang, Iyang ilingo ang Iyang ulo nga "dili," ikalipay ko sa hilabihan gayud kong moingon Siya nga, "00." Tungod kay kinahanglan gayud nga mangayo ta, "Matuman ang Imong pagbuot." Ang Iyang mga pagdili mahisama lamang... Kong kana mao may Iyang kabubot-on, nan kana...

46 Ug samtang ang Dios nagbaton na kaninyo diha sa Iyang hunahuna sa sinugdan, ingon ka gayud niana, ang ubang bahin mo, ang imong Kinabuhì nga anaa kanimo karon, uban na sa Dios sa wala ang... Tan-awa, samtang ikaw-bisan gani sa wala ka pa mahimong materyal dinhi sa kalibutan, sa wala pay bisag unsang butang, apan ang Dios, usa ka sa Iyang mga kinaiya. Nahibalo na Siya kung unsay ingalan kanimo. Nahibalo Siya kung unsay mahimong kolor sa imong buhok. Iyang hingsabtan ang tanang bahin kanimo. Ang bugtong butang nahitabo kanimo mao, nga usa ka makasasala...

47 Daghan kaninyo ang maka-makahimo sa pagpakig-uban kanako niining hunahuna. Sa garnay ka pang bata, 0 bata pang babaye, magsuroysuroy ka ug dunay usa ka butang, diin dili makasarnok sa ubang mga kabataan, maingon sa dunay usa ka butang nga nangandoy diha sa sulod nimo. Adunay usa ka Dios sa imong palibot, apan makasasala ka. Nahinumdom ka ba niana? Mao gayud. Karon, unsa ma kana? Mao kadto ang garnayng matang sa Kinabuhì diha sa sulod mo.

48 Ug sa wala madugay, nakadungog ka sa Maayong Balita. Tingalig misimba ka; imong gipili kini ug kana, ug miadto sa denominasyon ngadto sa denominasyon. Apan usa niana ka adlaw, ingon nga kabahin ka sa Dios, kinahanglan nga kabahin ka gayud sa Pulong. U g sa pagpakadungog mo sa Pulong, nasayud ka kung diin ka gikan, nahibalo ka kung unsay Kamatuoran. Kanunayng ingon ka gayud niana, ang binhi anaa sa sulod mo kanunay. Ang Pulong nakakita sa Pulong nga diha kanimo, bisan sa wala pa matukod ang kalibutan, nakita mo ang Pulong ug miduol ka Niini.

49 Sama sa gamayng agila nga akong sugilanon, kung giunsa sa gamayng agila ang pagkapusa diha sa usa ka himungaan. Ug ang gamayng linalang nakigkuyog sa mga piso, siya, kung mokakak ang himungaan, ug dili siya makasabot sa iyang kinakakan. U-ug ang mga piso, anaa ra sa tugkaran ang ilang gusto, kana maoy dili ni-niya hisabtan, kung nganong ila mang gibuhat kana. Apan adunay usa ka butang diha sa sulod niya, nga nahimong nakapalain kung unsa kanang manok, tungod ka sa sinugdanan pa usa man siya ka agila. Husto kana. Usa niana ka adlaw ang iyang inahan nangita kaniya, ug, sa iyang pagpakadungog niya sa tingog sa agila, lahi ra kadto sa kinakakan sa himungaan.

50 Ug sama niana ang matag usa ka natawo pag-usab nga magtotoo. Mahimong mamati ka sa tanang tiyolohiya nga gikinahanglan mo ug sa tanang mga tinawhonong kabangian; apan sa dihang mikidlap ang Pulong diha, nan dihay usa ka butang mga mikupot, ug miduol ka Niini. "Kamo nga kaniadto mga patay sa sala; Iyang gibanhaw kanang maong kinabuhì." Kinahanglan nga aduna gayuy Kinabuhì nga kinahanglang banhawon, una sa tanan. Ang Dios

pinaagi sa Iyang pagkasayud nang daan nasayud sa tanang mga butang. U g kita gigahin nang daan nga mahimong mga anak sa Dios nga lalake ug babaye. "Kamo nga kaniadto mga patay tungod sa kasalanan ug mga kalapasan, diin mao kita kaniadto, apan Iyang gibanhaw."

51 Tan-awa si Pablo, sa usa pa si Pablo ka inilang batid sa tiyolohiya. Apan sa iya nang gikaatubang ang Pulong, nga si Jesus, napukaw kini. Nakaduol siya sa Kinabuhi dihadiha, tungod kay inandam na man siyang daan nga maingon niana. Ang... Siya kabahin sa Pulong; ug kung ang Pulong makakita sa Pulong, mao gayud kana ang iyang kinaiya. Ang tanang mga kinakakan samgahimungan didto sa ortodoks ngamga kasimbahanan, wala makadulot kaniya; kay iya mang nakita ang Pulong. Kadto maoy iyang kabahin. Usa siya ka agila. Dili siya usa ka manok; igo larnang siya makig-uban kanila didto sa pugaran. Apan usa siya ka agila sukad pa sa sinugdan.

52 Nakadungog akog usa ka sugilanon nga may pagkaamgid, hinaut unta ngadili kini usa ka pagbiaybiay, bahin sa usa ka pato nganapiso sa himungaan usa niana ka higayon. Dili siya makasabot. Usa ka binuhat nga kataw-anan tan-awon, talagsaon kaayo, ug dili siya makasabot sa abog ug uban pang butang. Didto nagdula sila sa tugkaran. Apan usa niana ka adlaw gidala sa himungaan ang gamayng piso didto sa likud sa kamalig, ug nakasimhot siyag tubig. Aha, midali siya paingon sa tubig kutob sa iyang mahimo. Kay ngano man? Tungod kay wala pa gayud siya makaadto sa danaw sukad. Wala pa gayud siya maadto tubig. Apan usa siya ka pato sa sinugdanan. Ang bugtong butang nga iyang pagabuhaton mao nga makasabot siya sa iyang kaugalingon.

53 Sama ra niana ang magtotoo. Anaay usa ka butang diha sa sulod niya, nga, kung iyang ihinagbo ang Dios sa nawong ug nawong, makaamgo siya sa iyang kaugalingon. Kanang binhia diha na sa sulod niya, ug miturok kini. Oh, mao gayud kana, ug milupad siya pahalayo gikan sa mga butang sa kalibutan. Nangahimo na silang patay alang kaniya. Oh, nahinumduman ko, nga kitang tanan nagbaton ug kinabuhi sa mga nangagi nianang mga butang sa kalibutan. Apan sa dihang gikuptan ta ang tinuod nga Butang, butang nga maoy nagpukaw kanato, kadtong usa ka garnayng liso nga nakadangat sa Kinabuhi, dihadiha ang tanang mga butang sa kalibutan nangadunot diha niana. Wala na ta magtinguha niini.

54 "Ang gipanganak sa Dios, dili makasala. Ang magsisimba kung mahinloan na dili na maghunahuna sa sala, wa nay tinguha sa sala." Ang kakulian sa sala matapus na. Kamo nahimo nang kabahin sa Dios diha kang Cristo. Si Cristo narnatay aron pagtubos kaninyo.

kong pag-anhi, ang mipabalik kanamo. Inyo bang hinumduman ang kinaraang paagi sa pagpangampo nga may linya, sa dihang motindog kami diha hangtud nga agakon na lang ako sa pikas kilid ug lain ang sa luyo ko, tungod kay luya na ko kaayo?

177 Pila kaninyo ang nakatambong sa mga tigum sukad pa sinugdan? Tan-aw diri. Nahinumdum pa ba kamo kaniadto, nga miingon ako nga gisultihan ako ni Ginoong Jesus nga, kong magmatinud-anon ako, kining mga butanga mahitabo gayud. Husto ba kana? Wala tay ingon niana niadtong adlaw. Apan nahitabo kini, tungod kay ang Dios bahandianon man sa Iyang kalooy ug ma~inumanon sa Iyang saad. Amen. Oh. Amen. Dalaygon ang Dios. Halleluia. "Oh, nalipay kaayo ko nga usa ako kanila." Amen. Oh, tan-awa.

May katawhan hapit sa tanan,

Kansang kasingkasing rnainiton,

Sa Kalayo sa Pentecostes,

Nga naghinlo ug nagputli nila;

Oh, sa dughan ko nagdilaab karon,

Oh, himaya sa Ngalan Niya!

Nalipay ko pagingon nga kanila usa ako.

178 Oh, ako, nga usa ka aAot, makaloluoy, kabus buta nga makaloluoy, ingon nga rnao aIm, ug karon pinaagi sa Iyang kalooy, sa Iyang madagayaong kalooy, makita ko na ang Ginghamian sa Dios sa dayag. Amen. Unsa gayud ka tahum sa Iyang mga sugo.

179 Tindog diha, igsoong ko, diha sa irnong sungkod. Kon dili ka makabangon, sige, tindog dinhi niini, kay manaug karni ug ampoan ka.

180 Ug karon ang mga A's ug ang mga B's nga mga kard sa pagpaampo, maglina diha sa pikas kilid, ug among ampoan sila.

181 Mga igsoong ministro, kung nakasiguro ka, kong nagtoo ka sa pagpandong sa mga kamot diha sa masakiton, duol ngari ug tindog tupad nako dinhi sa tablado. Kay atong ampoan kinig masakiton.

182 Karon, alang kaninyo nga anaa nagtindog diha sa linya, kong motoo kamo sa Presencia sa Dios nga ania dinhi, nga ang Espiritu Santo ania sa atong taliwala karon, ug namuhat sumala sa Iyang giingon nga pagabuhaton. Kong anaa pa unta akoy gahum sa pag-ayo kaninyo, sa pagkatinuod buhaton ko gayud kini. Kong anaa pa unta akoy bisag unsang paagi sa pag-ayo kaninyo, buhaton ko gayud kini. Walay ako niini. Akong... Ang Dios naghatag ug . usa ka gamayng hiyas.

magapanalangin kanimo. Husto kana. "Dios nga bahandianon sa Iyang kalooy, kaloy-e intawon ako." Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoong babaye. Anaa pa bay...

169 Pila pa man ang ania dinhi, ang moingon, "Motindog ako. Gusto ko nga hibaw-an sa Dios nga nagkinahanglan akog kalooy. Wala ako magkinabuhig matarung. Nagkinabuhi akog ingon niini ug niana. Mosaka ug mokundhod ako, apan gikinahanglan ko ang Iyang kalooy." Ang Dios magpanalangin kanimo, igsoong lalake. Anaa pa bay, moignon, "Dios nga madagayaon sa Iyang kalooy." Ang Dios magapanalangin kanimo ussab. Ang Dios magapanalangin kaninyo nga anaa sa likud. Ang Dios nakakita kaninyo. Itindog lamang ang inyong mga tiil.

170 Moingon ka, "Makapaayo ba kini, Igsoong Branham?" Sigurado. Tindog ug tan-awa kung unsay kalainan niini.

171 Kong matinud-anon ka lamang sa imong kasingkasing, ang Dios madagayaon sa kalooy. "Dili Siya buot nga adunay malaglag, kondili ang tanan makadangat sa paghinulsol." Ang Dios dato sa Iyang kalooy. O Dios, kaloy-e kami.

172 Karon, pila man ang ania dinhi karon, kadtong naay gikuptan nga kard sa pagpaampo? Kinsa man sila? A's? A's ug B's. Ang tanang mga tawo nga may kard nga A's, tindog dinhi niining dapita, ug ang kard nga B motindog sa likud nila.

173 Anaa ba kahay ministro dinhi nga gustong motabang kanako. Kong ugaling naa man, ug gustong moanhi, malipay kaayo ako sa in-inyong tabang dinhi, tungod kay malipay kaayo kami sa pagpangampo, ug sa pag-ampo--pag-ampo uban ninyo.

174 Kini, ang Biblianag-ingon, "Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatoo." 00, sir. "Sa Akong Ngalan magahingilin silag mga yawa; magasulti silag mga bag-ong pinulongan." Nabuhat ba nato kini? Pinaagi sa grasya sa Dios; dili kung kita, kondili ang Dios nga dato sa kalooy ang nagtuman sa Iyang Pulong.

175 Karon, ang mga weltsir, kong ninyo nga ibutang sila diri sa atubangan; amo silang ampoan dinhi niini, dili na sila guyoron hangtud niana, sa tanan nianang alagianan diha. Tugoti, oo, paanhia sila dinhi. Kay atong ampoan kini, ang matag usa kanila. Ang Dios nga dato sa Iyang kalooy.

176 Mhaimo bang motindog kamo diha sa tuong dapit kadali lamang? Nakakuyog ba si Igsoong Brown kaninyo? Moanhi siya ugma. Nagtoo aa-ako nga moanhi siya dinhi. A-asa man si Igsoong Outlaw? Hain man si Igsoong Fuller? Mao kini silang mga tawhana ang mianhi dinhi uban kanako sa una

55 Karon, parnalandunga ang tanan nga atong gigikanan kung dili pa tungod sa Dios. Apan ang Dios nga anaa sa Iyang madagayaong kalooy, giunsa ta niya sa pagtubos niining gabhiona. Hain kaha ta niining gabhiona kong dili pa tungod sa madagayaong kalooy sa Dios kanato?

56 Kanhi ang kalibutan napuno sa kasal-anan, ang tawo maoy hinungdan sa pagpangadunot nga miabot dinhi sa kalibutan hangtud nga kini nakapamahay

pa sa Dios nga nagbuhat Siya ug tawo. Ang tibuok ulo nadunot sa hilabihan, ang tibuok lawas, ug bisan gani ang Dios nagbasol pa nga nagbuhat Siyag tawo. Busamiingon Siya, "Akong laglagon ang mga tawo nga akong gibuhat." Iya silang laglagon tungod kay wala siyay kapuslanan kondili usa na larnang ka panon sa pagpangadunot.

57 Ug ang tibuok katawhan mahanaw gayud unta niadtong panahona, apan angnga Dios nga madagayaon sa kalooy dili makatugot nga malaglag kauban sa mga makasasala. U g milakaw Siya ug nagbuhat ug usa ka lutsanan alang kanila nga gustong mosulod, nga gustong mobuhat kung unsay husto.

Nagbhimo Siyag paagi sa kalooy alang kanila nga nagtinguhag kalooy, ug nag-andam Siyag usa ka arka. Sa laing pagkasulti, Iyang gibutangan ug mga palm ang Iyang mga agila, aron sila makalupad sa ibabaw sa paghukom, ug dili mangalumos kauban sa mga manok. Apan'naghimo Si-Siyag paagi sa pagpakaikyas sa mga adlaw ni Noe. Mao kini ang naghagit Kaniya sa pagbuhat niana, sa pag-andam niini, tungod kay Siya madagayaon man sa kalooy.

58 Apan human Siya makataganag paagi alang sa mga katawhan midumili sila niini... Karon, ang hinungdan kung nganong midumili sila niini tungod kay walay bisan garnayng butang diha sa sulod nga modawat niini. Walay modawatniini. Ang akong inahan kanunayng moingon, "Dili ka makakuhag dugo gikan sa usa ka turnip, tungod kay diha sa turnip wala gayuy dugo." Busa kong wala may dagway sa Kinabuhi diha sa sulod aron modawat Niini, nan dili gayud Kini mahimong dawaton.

59 Mao kanay hinungdan nga ang mga Fariseo mitan-aw sa nawong ni Jesus ug naghingalan Kaniya nga Beelzibub, tungod kay diha sa sulod nila walay modawat Kaniya. "Apan ang tanan nga gitugyan Kanako sa Amahan," miingon Siya, "moduol Kanako." A-anaay laing paagi nga ikatanyag kini.

60 Mahimong makahinabi kag pipila ka mga katawhan diha sa kadalanan, nga maghisgot kanila bahin sa Ginoo; ug dihadiha kataw-an ka nila sa atubangan. Hinuon, naghunahuna na kami sa pagbuhat niini. Apan parninaw, "Walaybisan kinsa nga makaari Kanako gawas kon pagadanihon siya sa

Akong Amahan." Ang Dios maoy magakabig niini. Kinahanglan nga anaa gayuy Kinabuhi. "Ug ang tanan nga Iyang gitugyan Kanako, moduol Kanako."

61 Naghimo Siyag parnaagi alang kanila nga buot matubos. Naghimo Siyag paagi kanila nga buot marnaayo. U g tungod sa pabuhay Niya niini, kini maoy nakapahimo Kaniyang bahandianon sa kalooy, maingon nga sa kanunay Siyang bahandianon sa kalooy. Igon gayud Niini, kong magdumili ka Niini, nan wala nay nahibilin pang lain gawas sa paghukom, tungod kay ang sala kinahanglan gayud nga pagahukman.

62 Si Faraon, sa miadto siya sa-sa dagat, ingon nga usa ka manunundog, sa pagtoo nga makahimo siya sarna sa gibuhay ni Moises... Si Moises uban sa iyang kasundalohan, ug si Faraon uban sa iyang kasundalohan, silang tanan mangarnatay gayud unta sa dagat, nga mao ra. Apan ang Dios nga datu sa kalooy, naghimog paagi sa pagpakaikyas alang sa mga anak nga Hebreohanon (Ngano man?), tungod kay sila nanagsunod man subay sa lagda sa tulomanon; nanagsunod sila sa Pulong.

63 Karon, mao ra kanay bugtong paagi sa pagpakaangkon sa kalooy, ang pagsunod sa mga parnaagi nga gihatag sa Dios kanato' nga atong sundon. Mao lang kanay bugtong parnaagi nga Iyang ikapakita ang kalooy, kung mosunod kita sa unsay Iyang giingon nga buhaton.

64 Sama niadtong garnayng lantugi dili pa lang dugay sa usa ka tpinistro nga

miingon nga ako nanudlo sa apostolikanhong doctrina niining adlaw. Maoy akong pagtoo nga nagsulti ako niini usa 0 duha ka gabii na ang milabay, 0 usa niana ka higayon, bahin sa unsay iyang giingon, "Nagtinguha ka sa pagpayuhot niining panahona, sa apostolikanhong doctrina." Siya miingon, nga "Ang apostolikanhong panahon mihunong na kauban sa mga apostoles." Ug gipangutana ko siya, "Nan, nagatoo ka ba sa Pulong?" Miingon siya, nga "00."

65 Matud ko, sa "Pinadayag 22: 18 nag-ingon, nga "Bisan kinsa nga magtaktak ug usa ka Pulong gikan Niini, 0 magdugang ug usa ka pulong ngadto Niini.. . ' dili kay dOOa ka pulong; usa ra ka Pulong, kuhaan ug usa ka Pulong gikan. .. Miingon nga, "Nagtoo ako niana."

66 Giingnan ko, nga "Nan makasulti ako kanimo kung diin ihatag ang panahon nga apostolikanhon, ang apostolikanhong mga panalangin ngadto sa iglesia; ug karon sultihi ako kung diin sa Dios kini kOOaa sa iglesia pinaagi sa Pulong. Dili mo kini mabOOat; kay wala kini diha." Giingnan ko, "Karon, hinumdumi, nga si Pedro sa adlaw sa Pentecostes, kay siya mao a-ang tigpaila sa apostolikanhong panahon. Ug iyang sultihan silang tanan nga "Paghinulsol,

163 Aniyay usa ka babaye nga naglingkod dinhi; nag-antus siya sa kakapoy sa panglawas. Apan kong motoo man siya, ang Dios moayo kaniya, kong motoo siya niini. Nagtoo ako nga mapakyas niya kini, sa labing siguro. Kaloy-e intawon mao kanay akong pag-arnpo. Sarna sa tin-aw nga nakita ko ang babaye... Mrs. Riley, motoo ka ba nga ang Dios makahimo pag-ayo nianang imong pagpangapoy sa lawas? Kong motoo ka man, dawata kini. Amen. Toohi lang gayud. Ang Dios maayo, dili ba Siya, Stella? 00. Husto kana. Wala ko gayud makita ang maong babaye sa akong kinabuhi. Apan ang Dios sa Iyang karnaloloy-on...

164 Ania pay naglingkod nga usa ka babaye, anaa sa likud maglingkod, diha likud, nagtan-aw kanako. Siya usab...Maluyahon usa siya. Maoy iyang gihunahuna kini. Wa ko gayud makita sa akong kinabuhi ang maong babaye. Maingon nga kining laing babaye anaay mao rang problema, ang mitutok kanako. Motoo ka ba kanako nga profeta sa Dios, 0 Iyang alagad? Anaa ka usay sakit sa kasingkasing. Kong husto man kana, ipataas ang imong karnot. Mawala na kini kanimo karon. Ang Dios nga dato sa Iyang kalooy nagpakita nga buhi Siya dinhi niining maong tigumanan ning gabhiona. Ang Dios dato sa Iyang kalooy. Amen.

165 Ania ba dinhi, pila ka makasasala ug mga nanibog ang motindog, ug moingon, "Dios, nga dato sa Iyang kalooy, kaloy-e ako?" Tindog. Ako magaampo kaninyo, kong motoo kamo nga Siya gustong-kung nagkinahanglan karnog kalooy karon. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Mga nanghidalos-os, itindog ang inyong mga tiil. Ang Dios dato sa Iyang kalooy. I-imo bang...

166 Sa pagkatinuod wala ka malup-og niining kahimtanga, nga dili ka makakita nga kini mao na ang gisaad niining taknaa. Wala ka gayud maputos sa denominasyon, ug uban pang mga butang, nga dili ka makakita nga kini mao na ang gisaad niining taknaa: Arig Dios nga dato sa kalooy.

167 Bisan kung kinsa ka man, nga nagtindog, mag-arnpo ako sa dili madugay. Gusto ko moadto ka sa mga maayong simbahan sa full Gospel u-ug magpa-ug magpabautismo sa Cristohanong bautismo, ug sa Dios hatagan ka sa Espiritu Santo.

168 Anaa pa bay lain nga motindog sa mga tiil, ug moingon, "Ako, gusto kong mahinumduman. Dios, sa Imong kalooy hinumdumi ako. Wala ako magkinabuhi sa angay kanako. Tingalig...?" Ang Dios magapanalangin kanimo, babaye. Akong... Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios

magpasig-uli sa mga katawhan balik sa orihinal nga Mensahe sa Pentecostal, ug dinuyogan sa mao rang mga panalangin nga ilang naangkon sa adlaw sa .. Unsa man kini? Mao kana ang agila nga duhay pako, sa Bag-o ug Daang Tugon, nga mikapakap sa mga saad niini sa Dios aron pagtuman kung unsay gisaad sa Biblia nga giingon nga pagabuhaton kini. Amen.

158 Ang Dios nga bahandianon sa kalooy dili motugot nga ang Iyang mga katawhan mogawas niining denominasyonal, dato sa kaayohan ug mga butang sa kalibutan ang panahon sa iglesia sa Laodicea, kondili mahimo Siyag paagi sa pag-ikyas. Toohi kini, mga katawhan. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Amen. Ang Dios bahandianon sa kalooy. Ang mga kalooy sa Dios, mao ra kanay bugtong butang nga akong gitinguha, dili ang Iyang pagkamatarung, dili ang Iyang balaod; kondili ang Iyang kalooy rnaoy akong gisangpit. Dios, kaloy-e intawon ako. Kitang tanan mobati niana.

159 Naniid ako. Anaay usa ka gamayng babaye nga naglingkud dinhi diha sa tumoy nianang lingkuranan. Anaa ka bay kard sa pagpaampo, babaye? Wala. Ipakita ko kanimo nga ang Dios dato sa kalooy. Malisangon ka kaayo, dili ba? Mangil-ad kaayo, ug ang imong mga rnata nagdaot pag-ayo. Dili ba na tinuod? Husto kana. Karon, mangausab na sila. Ang Dios nga dato sa Iyang kalooy pinaagi sa pagpangutana kanimo kong motoo ka ba niini. Karon, wala kay kard sa pagpaampo; wala kay imo; apan wa ka rnagkinahanglan niini. Tan-awa, ang grasya maoy nagpakita niini kanimo.

160 Aniy naglingkud nga usa gamayng lalake dinhi sa atubangan, sarna sa naglingkud gayud dinhi. Nag-antus siya sa usa ka hubag sa iyang lawas. Bag-o pa lang kini rniturok diha, bag-o pa lang. Dili ba tinuod, sir? Husto kana. Wa ka masayud kung unsa kini. Nahadlok ka niini. Husto kana. Pagkapangus ang hinungdan niini, dili ba? Anaa ka bay kard? Wa kay kard sa pagpaampo. Wa ka na magkinahanglan niini. Ang Dios dato sa Iyang kalooy.

161 Oh, igsoon kong lalake, ug babaye, toohi ang Dios. Ayaw pagduhaduha Kaniya. Toohi Siya. Husto kana.

162 Aniy usa ka lalake nga naglingkud, nagsul-ob ug abohon, nagkibido. Tan-aw diri, sir. Motoo ka ba? Ang Dios dato sa Iyang kalooy. Naglingkud ka diha nga may danlak. Motoo ka ba nga ang Dios rnakahimo pag-ayo nianang danlak ug ayohon ka, ikaw nga naglingkud diha sa tumoy sa lingkuranan, nga nagtan-aw nako? Kong motoo ka nga ang Dios rnoayo nianang danlak, buhaton kana sa Dios kanimo kong dawaton mo lang kini. Motoo ka ba niini? Dawaton rno ba kini? Sige. Madawat mo kini kong motoo ka lamang niini, kalooy. Oo, sir.

ug pabautismo ang matag usa kaninyo sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Tungod kay ang saad alang kaninyo, ug sa inyong mga kabataan, ug kanila nga atua sa halayo, sila nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios."

67 Karon, kong buot kang mamati sa kinakak sa mga denominasyonal nga himungaan, ug mobalik sa pagkinabOOi sa mga butang sa kalibutan, sa ingon nagpakita kini nga anaay usa ka hinungdan. Tungod kay mao kana ang Pulong. "Bisan kinsay gusto, moduol." Ug kong may gusto ka, kinahanglan nga moduol gayud. Apan kong wala ka may gusto, nan anaa ka sa makasusubo nga kahimtang. Apan kong may gusto ka man sa pagduol, nan duol ug sunda ang pamaagi sa Dios.

68 Ug dili gayud Niya pagkyason pagtuman ang Iyang saad. Kanhi sa batanon pa ako, ug karon hamtongna ko; wala ko gayud Siya makita nga mipakyas sa Iyang Pulong. Tungod kay mabuhat Niya ang tanan bisan sa pagpakyas. Dili gayud Siya mopakyas. Dili gayud sa Dios. Maoy butang nga dili mahimo sa Dios ang pagpakyas, ug magpabiling Dios. Himuon gayud Niya, ang pagbuhat niana.

69 Karon, ang mga kasundalohan ni Faraon misulay sa pagsundog, tungod kay wala man sila panawga ug wala kanila kanang Kinabuhia. Diha sa... Ang saad wala ihatag ngadto kang Faraon. Ang saad wala ihatag kaniya nga makaangkon sa yuta sa saad.

70 Ug ang usa ka manunondog, maningkamot pagsunod sa tinuod nga magtotoo kinsa mga tinawag sa ingon, aron sa pagbiaybiay niini. Mao kanay nahitabo sa relihiyosong sestima ta karon. Daghan kaayong mga katawhan ang naningkamot sa pagsundog sa Espiritu Santo, daghan kaayong katawhan ang misulay pagsundog sa bautismo, daghang mga katawhan ang misulay pagsundog sa apostolikanhong panahon. Alang lamang kini sa mga magtotoo ug alang lamang kana. Ang Dios naghimog pamaagi, ang bagandianon sa kalooy, aron ang Iyang mga anak dili mangalaglag. Naghimo Siyag paagi alang kanila.

71 Karon, misulay paggukod si Faraon, ug nalumos siya sa mga tubig nga maoy nagluwas kang Moises ug sa iyang panon. Karon, wala malumos si Moises, tungod kay ang Dios bahandianon man sa kalooy kanila nga nagasunod sa Iyang gitagana nga pamaagi. Amen.

72 Inyo bangnakita kung unsay akong ipasabot? Maingon niana ning gabhiona, ang katawhan nga dili motoo sa Langitnong kaayohan, ang katawhan nga dili motoo sa bautismo sa Espiritu Santo, unsaon man nila

pagpakadawat ug bisag unsang butang? Ang Dios madagayaon sa kalooy kanila nga magasunod Kaniya; dili kay sa kredo, kondili sa Dios.

73 Ang Dios mao ang Pulong; ug Kini nahimong unod ugmipuyo ipon kanato, karon, aron iyang ikapakita ang lain pang mga kinaiya sa Dios. Ang lawas, si Jesus mao ang lawas sa Dios, ug kinaiya. Nakita Siya ni Moises nga milabay, ang likud nga bahin Niya; walay tawo nga nakakita sa Iyang nawong. Apan karon ato na Siya makita, nasud-ong nato Siya, nakitanato Siya ingon nga usa ka Halad. Karon, tan-awa, Siya mao ang kinaiya sa Dios, nga gipakita, ang Pulong. Mao kana Siya.

74 Ug kung moduol sa Dios ang usa ka magtotoo, siya mahimong kinaiya sa Dios diha sa Iyang Pulong; siya gamiton aron ipadayag ang Pulong nga gisaad alang nianang adlaw. Nakita mo? Husto kana. Ang Dios, nga madagayaon gayud sa kalooy, wala gayud mobiya kanato nga walay usa ka pagpamatuod. Siya datu sa .kalooy.

75 Atong nasuta nga ang Dios nagmaloloy-on kaayo kang Moises didto sa patayng dagat-didto sa Mapulang Dagat, diay. U g sa Iyang pagsulti dinhi, dinhi sa Exodu 19:4, Siya miingon, "Gidala Ko kamo pinaagi sa mga pako sa agila, gidala kamo ngan sa Akong kaugalingon. Midala kanila ibabaw sa mga pako sa agila, ug midala kaninyo nganhi sa Akong kaugalingon." Diha usay laing mga tawo didto sa taliwala sa dagat usab, ang misulay sa pagsundog. Apan unsa? "Iyang gidala sila sa ibabaw sa mga pako sa agila."

76 Karon, gipakasama gayud sa Dios kanunay ang Iyang mga profeta sa mga agila. Ug unsa man kadto? Si Moises maoy Iyang mensahero. Ug misunod sila kang Moises, ug mao kadto ang mga pako sa agila nga midala kanila, tungod kay siya ang midala sa mensahe sa Dios. Ug ang mga katawhan misunod niana. Samtang nagsunod sila kang Moises nagsunod sila sa Dios uban sa Iyang mensahe sa kagawasan. Ug ang Biblia nagingon nga, "Si-sila wala mangamatay uban kanila nga wala managpanoo." Tungod kay ang Dios madagayaon man sa kalooy ngadto kanila, tungod kay misunod man sila sa Iyang mga sugo. Ang gusto sa Dios kanato nga mosunod ta sa Iyang mga sugo.

77 Makasulti tag samang butang bahin kang Core ug bahin kang Datan ug sa ifang mga kaubanan nga mga tawong dili magtotoo, sa pagsulay nila pagsundog. Misulay si-sila pagpayuhot ug usa ka butang diha sa programa sa Dios. Dili sila moangay sa usa ra ka tawo nga programa. Dili sila moangay

niana. Kinahanglan nga aduna silay butang nga pagabuhaton. Matud ni Core, "Tan-awa, anaay labi pang balaang mga tawo kay kanimo, Moises. Nagtoo ka ba nga ikaw ray bugtong lapyahan diha sa-o bugtong gamayng bato diay, diha

nanagpangaon ug nanagpanginum, nanagpangasawa; ug wala masayud hangtud sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka." Siya miingon nga mahitabo kadtong panahona. Ug usab miingon pa Siya, "Sama kanhi sa mga adlaw ni Lot," ug miingon pa, "kini usab mahitabo niadtong adlaw kung ipadayag na ang Anak sa tawo, kung ang Anak sa tawo ipadayag na sa katapusang mga adlaw."

151 Karon, tan-awa kung unsa Siya, kung giunsa sa Anak sa tawo ang pagpadayag sa Iyang kaugalingon diha sa Persona sa Manulonda, nga mao ang Anak sa tawo. Tinuod gayud. Si Abraham nagtawag Kaniya nga, "Elohim." Siya mao ang Anak sa tawo, nga nagpadayag sa Iyang kaugalingon sa wala pa ang Gentil nga kalibutan sunoga. Giunsa kini Niya pagbuhat? Ngadto ba sa magtotoo? Ngadto sa nagpaka-magtotoo, nagpadala Siyag duha ka mga magwawali aron walihan sila.

152 Apan ngadto sa tinuod nga magtotoo, nagpabilin Siya nga Iyang gitalikdan ang tolda, ug miingon Siya, "Abraham..." Abram pa siya sa adlaw-pipila ka mga adlaw sa wala pa kadto. Apan karon si Abraham na siya. "Hain man ang imong asawa, nga si Sara?" Siya mitubag, "Anaa siya sa tolda sa Imong likud."

153 Siya miingon, "Tumanon Ko ang Akong gisaad kanimo. Duawon Ko ra kamo."

154 Oh, si Abraham usa na ka gatus ka tuig, ug si Sara kasiyaman na; apan ang Dios nga dato sa kalooy mituman sa Iyang gisaad. Nanganak kini, tungod kayang Dios maloloy-on kaayo, ug puno Siya sa kalooy. Siya bahandianon sa kalooy. Iyang gituman ang Iyang gisaad.

155 Himatikdi, nga Iyang gitalikdan ang tolda, si Sara mikatawa ug miingon, "Unsaon man pagkahimo niining mga butanga? Tigulang na ko. May kalipay pa ba ako sa akong bana sarna sa usa ka batan-ong babayeng minyo? Intawo, usa na siya kagatus ang edad. Ang among kalipay sa pagkarnagtiayon mihunong na, sa daghan, daghang mga katuigan nga nanglabay. Unsaon man pagkahimo niini?" U g mikatawa siya bahin niini.

156 Ug ang Manolunda-ang Anak sa tawo nga Iyang gitalikdan ang tolda, miingon, "Nganong mikatawa man si Sara, nga nagaingon, 'Unsaon man pagkahimoning mga butanga?'"

157 Unsa man kini? Si Jesus nag-ingon, diha sa San Lucas 17:30, nga, "Sa mga adlaw sama kanhi sa mga adlaw ni Lot," mao rang kahimtanga, sa dili pa sunogon ang Gentil nga kalibutan, Siya miingon, "ang Anak sa tawo magpadayag sa Iyang kaugalingon niadtong adlaw." Nagsaad Siya, nga ang mga saad sa Malaquias 4 nag-ingon kini. Usaka Mensahe ang moabot nga

gitan-aw. Walay usa ka gahum kang bisan kinsa. Walay bisan gamayng gahum sa tawo. Apan kita ingon nga mga magtotoo nakabaton tag katungod; dili gahum~ kondili katungod.

144 Dihay nangutana kanako~ dili pa lang dugay~ nga nagaingon~ "Igsoong Branham~ nagtoo ka ba nga anaa kay igong gahum sa pagbuhat niini?"

145 Giingnan ko~ nga "Wala akoy gahum nianang tanan~ apan anaa akoy awtoridad." Ang matag magtotoo nakaangkon niini. Kong magdumili ka niini~ nan pagpabilin sa dapit diin ka mahimutang. Apan kong modawat ka niini~ mobuhat kini sa naghingapin nga kadagay~ tungod kay ang Dios bahandianon man sa Iyang kalooy.

146 Tan-wa ang usa ka polisiya nga magtindog diha sa dalan, ang iyang sinina katunga lang sa iyang lawas, niwang siya kaayo. A-ang iyang kalo maoy nakapapiko sa iyang dalunggan. Ug milakaw siya ug dihay daghang mga trak diha sa kadalanan nga mipadagan ug kalim-an ka milyas matag oras, tulo ka gatus ang gikusgon sa dagan sa motorsiklo. Wa siyay gahum sa pagpahunong sa usa ka bisiklita. Husto kana. Apan pasirbatoha siya ug ipataas ang kamot, ug tan-awa kay ang mga brek magdungan pag-igot. Wala siyay kagahum~ apan anaa siyay awtoridad. Ang tibuok siyudad nagpaLuyo kaniya.

147 Ug kung ang lalake o kaha usa ka babaye, di ko tagdon bisan kung unsa pay imong kahimtang, nagbaton ka gayud sa awtoridad sa Dios pinaagi sa saad, tungod kay bahandianon man Siya ug misaad sa pagbuhat nga madagayaon kaayo. "Kong moingon ka niining bukira, 'Bumalhin ka, ug dili magduhaduha sa imong kasingkasing, kondili motoo nga kung unsay imong gisulti mahitabo gayud, nan imong mabatonan kung unsay imong gisulti.'" Wala kay gahum, kondili awtoridad ang naangkon mo.

148 Nahinumdum pa ba kamo niadtong gisultihan ako Niya kaniadto, nga nagaingon, nga "Makahimo ka sa pagbutyag sa mga tinago sa mga kasingkasing." Tungod kay Siya... Nahinumduman pa ba ninyo kana, nga daghan kaninyong mga katawhan sa Phoenix? Iya kining gisaad. Kung unsay Iyang gisaad, Iya kining pagabuhaton.

149 Karon, anaay daghan kaninyo dinhi nga walay mga kard, sa walay duhaduha. Pila man ang naay sakit ug unya walay kard, ipataas ang inyong mga kamot? Tinuod gayud. Sige. Kong buot kamo masayud, dili tungod sa awtoridad, dili gahum, kondili ang awtoridad sa Pulong, "Ang mga butang nga Akong ginabuhay, mabuhay usab ninyo."

150 Si Jesus nagsaad diha sa Lucas 17:30, nga sa dili pa Siya moanhi, mahitabo una ang kanhi sarna sa panahon ni Noe, ni Moises--o ni Noe, "SHA

sa lapyahan sa baybayon." Ug miingon, "A-ako... ayaw kana pagbuhata. Ug ania pay daghang mga lalake dinhi."

78 Ug nahibalo si Moises nga siya maoy modala sa mga anak ngadto sa yuta sa saad, tungod kay ang saad gihatag man kaniya. Ug kinahanglan nga iyang dad-on sila ngadto sa yuta sa saad.

79 Ug, karon, ang Espiritu Santo ania karon dinhi aron pamatud-an ang Pulong sa Dios, ug mao kana ang mga pako sa agila nga angay natong sakyan, dili sa mga tiyolohiya nga binuhay ug tawo. Kondili mosakay ta diha sa ibabaw sa mga pako sa agila, paingon sa Yuta sa saad.

80 Ug dinhi nanguha silay daghang mga manok, nagtoo si Core, nahibalo ka, sa pagduol, ug sondugon kini, ang agila. Ug sa nahimo na nila, ang Dios miingon, "Ipalain ang imong kaugalingon kanila," ug Iyang gilamoy ang kalibutan. Iya untang lamyon ang tanan, ang tibuok kabuhatan, apan ang Dios madagayaon sa kalooy kanila nga naningkamot pagsunod sa Iyang Pulong. Sa kanunay gayud, ang Dios datu sa kalooy. Daghan kanila ang midapig kang Moises, ug giabli sa Dios ang yuta ug gilamoy ang mga dili magtotoo. Siya, a-ang dili magtotoo kanunay gayung mangalaglag.

81 Kadtong wala managpanoo, bisan pag nanggula sila ug mikuyog kadali, apan, sila-matud ni Jesus, "Sila, nangamatay, ang matag usa kanila." Ug ang pagkamatay mao ang "pagkahanaw." Mga patay sila. Palangdunga sila. Nakapanggula sila, nakakita sa mga milagro sa Dios, nanakakita sa gamhanang kamot sa Dios, natagbaw sa manna; ug unya nangadto ug namati sa usa ka tawo nga ginganlag si Balaam, nga mituis sa pamaagi sa Dios pinaagi sa iyang pagpanudlo sa supak sa Pulong, "Magsoon tang tanan, busa mag-uban tanang tanan."

82 Mao kana ang laing sistema ni Balaam ang mitungaha karon, "Mag-ipon tang tanan." Dili kini magpulos. Manglakaw ta kauban sa Agila, si Jehova nga Agila. Mga piso kamo sa agila.

83 Tulo lamang ang nangaluwas gikan sa tibuok sa panon; si Moises, Caleb, ug si Josue. Ang uban kanila nangamatay didto sa kamingawan; si J-sus nag-ingon diha sa San Juan kapitulo 6. Ang Dios nga diha sa kalooy dili makatugot nga mangalaglag sila, tungod kay-ang uban mga dili man magtotoo. Silang tanan nangamatay gayud didto sa kamingawan, ug patay na sila. Ang Dios nagluwas kang Moises ug sa mga agila nga magtotoo, tungod kay ilang mang gitahud ang Iyang Pulong.

84 Ug karon, mga higala, ang bugtong paagi lamang nga makaangkon tag pagtagad sa Dios, ang Dios nga dato sa kalooy karon, kinahanglan nga tahuron ta ang unsay Iyang giingon bahin niini. Dili mahimong dawaton mo

ang unsay giingon sa uban. Kinahanglan maoy imong dawaton ang unsay gisulti sa Dios. Siya miingon, "Ang pulong sa tawo mabakak, ug ang Ako maoy tinuod."

85 Niining panahona sultihan ta nga ang ato lang buhaton sa pagbuhat sa daghang mga butang mao ang pagpasakop sa usa ka simbahan, uban sa

pagbaton ug kredo, ug ingon niana; 0 kaha sa pagpangadye, 0 sa pagpalista sa imong ngalan, 0 kaha mawisikwisikan 0 kaha magpabautismo sa usa ka paagi, o samaniana. Kana lang ang inyong pagabuhaton. Apan sayup kana.

86 Aron mahimo kang agila sa Dios, kinahanglan nga mosunod ka Pulong matag adlaw. Kinahanglan nga mopadayon ka sa pagkaon sa Pulong.

87 Ug karon, makita ta sila, subay niining panahona, nga nagbagolbol na usab, maluyahon sa pagtoo, human ang Dios magpakita ug kalooy kanila. Ug makita ta sila nga nanagbagolbol sa Dios, ug sa nabuhat nila kini, nangamatay sila pinaagi sa pinaakan sa bitin. Hinuon, angayan sila niini. Angayan gayud sila. Bisan kin sa ang magpakasayup sa Pulong sa Dios ug mobuhat sa mga butang nga ilang ginabuhar, takus gayud sa kamatayon. Ang matag usa kanila nagtinguha-angayan sa kamatayon didto sa kamingawan.

88 Apan nangasakit sila pag-ayo nga bisan ngani si doctor nga si Moises ug walay usa kanila nga arang makahimo niini, ug naghimalatyon ang linibo kanila, apan ang Dios nga dato sa kalooy, Siya naghimog paagi sa pagpakaikyas kanila nga mitoo Kaniya. Naghimo Siya tambal alang niini

pinaagi sa pagbutang ug halas nga tumbaga. Ang sa Iyang madagayaong... Ang Dios naghimog paagi sa pagpakaikyas aron ang Iyang magtotoo nga mga anak mangaayo.

89 Ang Dios matinguhaon sa matag butang nga dili sayup, sa mga butang nga imong gipaabot. Sa matag sa kinabuhi, ang Dios matinguhaon kanimo. Ikaw Iyang anak, ug dato Siya sa kalooy. Gusto Siyang mobuhat alang kanimo.

90 Ang mga katawhan nanagpakasala sa ulahi pinaagi sa pagdawat sa mao rang butang nga gihimong bayad kanila, pinaagi sa tumbaga nga halas, nga nagkahulogan nga ang sala gihukman na, ug ilang gipakadiosdios kadtong maong gasa. Ug nakasala na usab pagbalik. "Dili gayud sa Dios ihatag ang Iyang himaya kang bisan kinsa." Tungod niini, dili mahimong magbaton tag duha, tulo, upat ka mga dios. Kay adunay usa ra ka Dios. Dili Niya ihatag ang Iyang himaya kang bisan kinsa. Siya mao ray bugtong Dios, (Nakita mo?), ang mga pagano nagbaton ug daghang mga dios. Kita adunay usa ra ka Dios, ug dili Niya ipaambit ang Iyang himaya ngadto sa uban; ni motugot Siya nga ang bisag unsang butang mamahimong diosdios sa atubangan Niya. Bisan pakong

nangaparalitiko sa nagkalainlaing kahimtang, sila (dili na gayud) dili na gayud makagawas; wala nay paagi pa alang kanila nga makalingkawas. Apan ang Dios nga madagayaon sa Iyang kalooy nagtagana ug usa ka bayad. Ayaw kinig isalikway. Dawata kini. Anaay mga kalalaken-an diha nga may sakit sa kasingkasing; anaay mga tawo nga may mga cancer, nga bisan ang mga doctor wala nay mahimo niini. Wala kanay paglaum, walay makatabang, dinhi niining kalibutana.

138 Apan ang Dios, nga bahandianon sa Iyang kalooy, mipadala sa Espiritu Santo, ug ania dinhi karon aron pamatud-an ang Pulong, aron ipamatuod nga Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Tungod ba kay takus ta niini? Tungod kay ang Dios madagayaon sa Iyang kalooy. Amen. Karon, mao kana Siya; mao kana ang Persona; mao kana si Ginoong Jesus. Dili Siya patay, kondili nabanhaw Siya sa mga patay, ug buhi Siya sa kahangturan. Ug Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan, nagpabilin nga bahandianon sa Iyang kalooy maingon nga Siya nalooy sa babaye nga may talinugo. Ug miyuhot siya sa panon sa katawhan. Wala nay paglaum pa alang kaniya, gibuhar na sa mga doctor ang tanan nilang mahimo. Gitalinug-an siya. Himalatyon na siya. Ug mihikap siya sa bisti sa Agalon. Ang Dios nga bahandianon sa kalooy miliso ug misulti kaniya bahin sa iyang kahimtang. Ug naayo siya sa iyang talinugo.

139 Usa ka kabus~ mahugawng babayeng bigaon miadto sa atabay usa niana ka adlaw~ aron magkabo ug tubig. Wa nay paglaum. Gipalagpot na siya gikan sa mga ulay~ gikan sa mga katawhan; ang iyang kinabuhi dili na maayo. Ug namalandong siy~ nga "Unsa may kapuslanan sa pagpanimpalad? Gisalikway na ko; wala nay nahibilin pa kanako."

140 Apan sa mitan-aw siya, didto sa pikas may nagtindog, naglingkud sa pikas kilid sa atabay, ug dihay usa ka Tawo nga naglingkud Kinsa mitug-an sa tanang mga butang nga iyang ginabuhar: Ang Dios nga bahandianon sa Iyang kalooy.

141 Kanang mao ra nga Dios niining gabhiona nga bahandianon sa Iyang kalooy~ mao sa gihapon ingon nga bahandianon Siya niadtong mga adlaw. Ang Dios bahandianon... [Walay sulod sa teyp-Ed.]

142 Maoy akong pagtoo nga duha ka gatus ang mga kard nga atong gipanghatag dinhi~ 0 ang atong pagatawgon duha ka gatus. Ato silang tawgon ug palinyahon sila. Ampoan ta sila.

143 Apan sa dili pa nato buhaton kini~ anaay mga bag-ong nangabo~ aron mawala ang tanang mga pagdahumdahum...Dili kini usa ka pagdahumdahum. Kini mao ang pagpadayag sa saad sa Dios. Nag-agad kini kung unsay inyong

130 Ug namalandong ako nga, "Kong makakwarta lang ako, nianang panahon nga makakita kog gamay, magpalit kog pusil, ug moadto ako sa kasadpan ug mobiya ako dinhi ug mangayam, sa tibuok kong kinabuhi. Dili ako makigkauban sa mga tawo. Magpahilayo ako, tungod kay dili sila moangay kanako, ug-ug mopahilayo ako kanila.

131 Ug unya sa matag panahon nga moadto ako sa lungsod aron makigsulti kang bisan kinsa, ug makigkita kang bisan kinsa diha sa kadalanan, nga akong kaila. Moingon ako, nga "Hello, John, Jim. Kumosta ka?" "Oh, hello."

132 Tan-awa, dili sila gustong makigsulti kanako, dili sila makigdait nako, tungod sa akong amahan ug kanila nga namuhat ug wiske. Ug wala a-ako magbuhat niana. Dili kay sa wala akoy nabuhat. Ug moo na ako nianang matanga.

133 Apan karon gisultihan ko ang akong asawa dili pa lang dugay, "Ang akong bongbong malukop sa labing maayong mga pusil nga mapalit." Oh, ug nahinumduman ko kadtong mga daan nga mahugawng sinina. Ning gahiona anaa na akoy dha 0 tulo ka maayong sinina. Ug walay higala? Motago ako didto sa mga awaaw aron magpahilayo sa mga katawhan. Unsa may nahitabo, kana tungod sa akong pagkatawo, tungod ba sa akong edukasyon? Dili. Ang Dios nga bahandianon sa kalooy nakakita kanako nianang kahimtanga ug Iya akong giluwat.

134 Akong mahinumduman nga giagak na lang ako ingon nga usa ka buta. Dili na ako makakita. Ang tanan nga diha sa akong atubangan lunlon na hanap; mabuta na ako hangtud sa hangtud. Apan ang Dios nga bahandianon sa kalooy mipabalik sa akong panan-aw. Kalim-ag lima na ang akong edad, ug sa gihapon maayo pa ang akong panan-aw. Ang Dios bahandianon sa kalooy mao ra kanay bugtong kong ikasulti.

135 Kaniadto ang iglesia walay gitagana alang sa kaayohan. Dihay ilang usa, apan ila kining gisalikway. Apan ang Dios nga madagayaon sa kalooy mipadala kanila ug gasa alang sa Langitnong kaayohan. Mao kana ang Espiritu Santo nga ania kanato, nagpamatuod sa Pulong nga inubanan sa mga ilhanan. Ang Dios madagayaon sa kalooy.

136 Ania pa akoy duha 0 tulo ka mga pahina nga mga sinulat, apan dili ko na sila hutdon, tungod kay nakabantay a-ako nga hapit na ang takna sa pagpangampo. Apan ang Dios madagayaon sa Iyang kalooy. . .

137 Daghan kaninyo ang ania dinhi ning gabhiona, nga gidumilian na kamo sa mga doctor. Anaay mga tawo ngananaglingkud sa weltsir, tingalig dili gayud sila makagawas diha. Magpabilin na sila diha. Ang uban kanila,

Iya nang gihimo ang pagtubos sa mga katawhan, ug mao kacjto ang Pulong sa Dios, husto kadto; apan sa dihang nahimo na kadto nilang diosdios, nagubot sila.

91 Karon, managsama ra kanang butanga, maoy akong pagtoo nga nahitabo na kana sa kapanahonan sa atong iglesia. Ang Dios nagpadala kanato sa mensahe ni Martin Luther uban sa iyang mensahe, si John Wesley, ang mensahe sa Pentecostal, apan unsa may atong gibuhat niini? Ang samang butang nga ilang gibuhat niadtong halas nga tumbaga; ato kining gipakadiosdios, "Sakop ako niini, ug sakop ako niana."Nakita ninyo, nahisakop kamo ngadto niana sa walay pagkamatitud-anon nga nagdugtong uban sa tinuod diosnong pagsimba sa Pulong.

92 Unsa may nahitabo? Ang Biblia... Gisultihan ta diha sa Biblia nga gikuha sa profeta kadtong maong diosdios ug gibungkag kini. Halleluia.

93 Unsayatong gikinahanglan sa eksena karon kondi ang usa ka profeta nga mobungkag sa diosdios nga mga denominasyon, nga maoy ilang pagdahum nga makaadto sila sa langit pinaagi sa pagpasakop ngadto sa mga kredo o sa denominasyon: kinahanglan gayud nga mangabungkag ug sunogon, ug isalibay. Ang puno sa tumang kalooy. Dato Siya sa kalooy. Niadtong adlaw nga diha pa kitang tanan nagkaguliyang sa kangitngit, apan ang Dios nga dato sa kalooy mipadala kanato ug tinuod nga Espiritu Santo uban sa Iyang Kaugalingong hubad Niini, dinhi gayud niining tigumanan sa matag gabii. Ang Dios nga dato sa Iyang kalooy, unsang kakahibulongan nga nakakaplag ta Kaniya. oo, sir.

94 Karon, ang ilang mga hunahuna nga mahimo nila pinaagi sa pagduol niini halas, 0 niining garnayng butang nga gibuhat sa Dios didto, nga gipabuhat kang Moises ug iisa diha sa tukon, ug mangaayo sila bisan kung wala nay pagkamatitud-anon. Igo ra silang motindog ug tan-awon kini. Ug ila kining gihimong diosdios, ug ang Dios mipadala ug usa ka profeta ug gidugmok kini.

95 Karon, ang tanan nga midumili pagtan-aw sa halas didto sa karningawan, nangalaglag sila. Karon, ang Dios naghimog paagi, apan kong magdumili ka sa pagtan-aw niini, kong naglingkud ka diha sa dalan, kc;mg nagbaton kag mga kredo ug modumili ka pagtan-aw diha sa Pulong ug tan-awon kung Kini husto ba o dili; ang tanan nga midumili pagtan-aw, nangarnatay sila. Ug ang Dios mao ang dili mausab nga Dios. Ug ang tanan nga midumili pagtanaw, nangalaglag. Mao ra usab kini karon, mao rang butanga.

96 Ug sa kaulahian ang mga katawhan nakasala, ug kanunay nila kadtong gibuhat, ug naghimog diosdios gikan sa-gikan niini, naghimo niini nga uu-usa ka paagi-misulay sa pag-angkon ug kaayohan bisan kung walay pagkarnatud-anon, ug nagpasakop sila ngadto niana, ug mao kini ang atong gibuhat karon. Ug karon nakita ta na usab, ang kalainan niini mao nga ang Dios...

97 Usa kadto ka maayong lukat, maayong ilhanan alang niadtong panahona. Kadtong panahona maayo man. Apan alang lang kadto niadtong adlaw, alang sa maong panaw. Kutob ra niadto ang kagarnitan niini, niadtong panawa.

98 Ug ang mensahe nga gidala ni Martin Luther nga pagkarnatarung maayo lang alang sa panahon ni Luther. Kutob ra kadto naabot niini. Ang pagkabaiaan maayo man sa panahon ni Wesley. Kutob ra kini sa iyang naabtan.

99 Ug unya midangat ta sa panahon sa Pentecostal. Ug ang pagpasig-uli sa mga gasa maayo kaayong butang; maayo gayud kadto sa maong panahon; apan miuswag na kita sa unahan niana karon. Milabay na kita niana, sarna ka siguro nga anaay kalibutan.

100 Kinahanglan gayud nga mag-uswag niining butanga, tungod kay ato nang nabuhay ang sarnang butang nga ilang gibuhay kaniadto: nagbuhay ug dios dios gikan riini. "Nahisakop ako sa maong lagda niini. Nahisakop ako nianang maong lagda."

101 Ang Dios mopadalag usa ka tawo nga mooy modugmok sa maong butang, ug kuniskunison kini pag-ayo, ug ipasabot ang Iyang Pulong, ang kinatibukang Pulong. Himatikdi. Himaya sa Dios. Karon, atong nakita nga tinuod kana. Ang Dios bahandianon sa Iyang kalooy.

102 Ug sa nabungkag na kini sa profeta, wala kini magbilin kanilag bisan gamayng ilhanan sa kaayohan., sa usa ka lukat, tungod kay ang ilang diosdios nabungkag na. Apan ang Dios nga madagayaon sa kalooy naghimo kanilag lain. Ug unsa may Iyang gihimo niana? Iyang gikutaw ang tubig didto sa linaw nga diha sa templo, ug daghan ang nanuol ug nangaayo pinaagi sa pag-ubog ngadto sa tubig. Si Jesus miadto niining moo rang linaw ug nakakitag usa ka tawo nga naglubog sa daghan nang mga katuigan, naghulat sa pagkutaw sa tubig. Tan-awa, ang Dios nga dato sa kalooy. Bisin pa kung gihimo nilang diosdios kadtong butanga, bisin kung gikuniskunis pa kini sa profeta, ang Dios naghimo kanilag laing paagi, tungod kay Siya dato man sa kalooy. Gusto Siya nga mamaayo sila, ug naghimo Siyag paagi alang sa ilang kaayohan.

katawhan, nga nagduko sa iyang ulo, makalakaw nag maayo sarna sa uban. Wa ako makaila kung kinsa kadtong tawhana.

123 Matud ko, "Anaay usa ka tawong inila nga atua sa ulahi maglingkud. Nahulog siya sa awotu sarntang bata pa siya, didto sa kwadra, ug nsarnad ang iyang likud. Ilang gibangagan ang salog aron dili matay-og, kung may tawong molakaw aron dili matandog ang iyang likud." Matud ko, "Nahimo siyang usa ka tawong inila, ug miaanarn siyag kabantugan. Anaa siya maglingkud sa usa ka dakung hugpong diha sa White House."

124 Ug kining tawhana miduol ug gisultihan ako, nga nagaingon, "Moo kana si Congressman Upshaw.

Nakadungog ka na ba kaniya?"

Giingnan ko, nga "Wala gayud ako makadungog kaniya."

125 Ug busa midali siya paghatag ug usa ka gamayng mayik didto, ug nagsultihanay, sila.

126 Ug unya gisugdan ko ang pagtan-aw sa palibot, ug nakita ko ang tigulang nga Congressman nga nagpaduol, naglakaw paingon kanako diha sa usa ka pananawon nga nonnal na gayud siya pag-ayo. Ang Dios nga bahandianon sa kalooy maoy nagbunlot kaniya gikan sa weltsir, ug naglakaw siya nga wa nay krates hangtud sa adlaw nga siya namatay. Ang Dios dato sa kalooy. Kung mangapakyas ang mga doctor, kung mapakyas ang mga siyensiya, kung ang tanan mangapakyas man, ang Dios bahindianon sa kalooy ngadto kang Congressman Upshaw.

127 Namalandong ko sa akong kaugalingon. Sama sa usa ka batang lalake, akong nahinumduman ingon nga... Ang mga tawo naghingalan kanako nga masuk-anog babaye. Ang hinungdan niana, tungod kay nakita ko man ugod ang naghingapin nga kaulawan diha sa mga kababayen-an niadtong bata pa ako. Gikaligotgotan ko sila. Ug dili ko kana buhaton karon, tungod kay nasayud ako nga anaa pay laing matarung. Apan nahinumdum lang ako kung unsa kini kangil-ad, walay dungog. Ug miingon ako, nga "Oy, dili gayud a-ako moadto diin anaay mga katawhan. Wa akoy kinaadman, busa dili ako moadto."

128 Ug usa ka bata ang naglingkud didto, nga wala gani sinina nga ikasul-ob, uban sa nag-umbihas nga ko nga alperil sa kot sarna niini, nga dili makatunok, ug hilabihan ang kainit. Ug ang titser miingon, "William, wa ka ba initi anang imong gisul-ob?"

129 Giingnan ko, nga "Wala man, maiam, morag gipanugnaw man gud ko." Ug gipaadto niya ako sa pugon u-ug gisugnoran ang pugon, ug daw sa masunog na ako. U g wala gayud a-akoy sinina niadtong tibuok panahon.

117 Usa niana ka gabii, sa Los Angeles, California, samtang nagpadulong ako sa pulpito, sa nagtan-aw ako sa daghan kaayong weltsir hapit kaduha, katulo piloa, sa mga nanaglingkud didto, ang tanan sa taas ug sa ubos sa alagianan, ngadto nganhi. Ug unya dihay gipahimutang nga usa ka tihiras diin ang batang babaye nga tabonon naghigda niini, usa ka Negro nga batang babaye, ug ang i-iyang inahan didto maglingkud sa iyang tupad. U g ang akong igsoong maoy nag-atiman sa mga nanagpaampo.

118 Ug mitan-aw ako, sa walay pagkasayud kung unsay mahitabo. Ug usa ka doctor ang akong nakita nga nagsul-ob antiyohos nga gikan sa kabhang sa pawikan nga nag-opera sa batang babaye nga Negro tungod sa sakit sa tutonlan, ug naparalitiko siya. U g mitan-aw ako sa palibot; ug namalandong, "Hain man ang maong bata?" Di ko siya makita.

119 Wa madugay, didto sa ubos, ang wa nay paglaum, usa ka matahum nga batan-ong babaye nga may napulog-pito 0 walo ang panuigon, nga maparalitiko sa tibuok niyang kinabuhi... U g atua didto ang iyang inahan nagluhod, nga nag-arnpo. Ug unya miingon ako, "Kini bang doctor ang miopera sa imorig batang babaye," ug mihulagway niini. Siya mitubag, nga "oo, sir."

120 Ug unya misulay siya pagdala sa bata ngadto sa tablado. Ug ilang giingnan siya nga dili kini pagbuhaton. Ilang gipahilum siya: Dugay kaayo nila siya mapahilum, ug narnalandong ako, "Ania karon, mangita tag higayon nga hiarnpoan siya." Wala madugay... Tingalig kining mga tawo nga ania dinhi didto niadtong gabhiona.

121 Ug mitan-aw ako sa mga katawhan; ug nakita ko ang usa ka batang babaye nga naglakaw, didto sa u-usa ka masigpit nga dalan, nga nagkugos ug monyika, ug nagtabyogtabyog sa monyika. Bisan pa kung giingnan siya sa doctor nga maparalitiko siya sa tibuok niyang kinabuhi, ang Dios nga bahandianon sa kalooy mipadala sa Espiritu Santo pinaagi sa usa ka panan-awon, ug kadtong batang babaye mitindog gikan didto, ug siya ug ang iyang inahan naggunitanay sa karnot ug milakaw subay nianang alagianan, nga nagdayeg sa Dios.

122 Didto sa likud dihay naglingkud nga usa ka tigulang lalake, nanglimbasug sa tibuok niyang kinabuhi, kan-umag-unom na ang edad naglingkud sa weltsir, inalsa diha sa higdaanan; mga sungkod diha sa iyang ilok, aron siya makalakaw, wa na gayud makalakaw nga normal. U g didto naglingkud siya, nga nagtan-aw. U g sa kalit mitan-aw ako ug nakakitag usa ka panan-awon. Ug ania karon miduol siya, naglakaw sa ibabaw sa mga

103 Karon, ug unya mipadayon kadto, ang kalibutan nahimong labi pang makasasala ug nahimo pang makasasala sa tanang panahon. U g sa katapusan ang kalibutan nahimong labi pang makasasala gusto nang laglagon kini sa Dios, Siya miingon diha sa Malaquias 4, "tingalig moanha ako ug hampakon ang yuta sa usa ka pagpanghimaraut." Mahimo kini Niyang buhaton; sa usa lamang ka hinungdan.

104 Apan ang Dios nga dato sa kalooy Iyang gipadala ang Manluluwas, si Jesu-Cristo. Iyang gipadala si Jesus nga Manluluwas ug Mananambal. Tungod kay Siya miingon, "Maingon nga giisa ni Moises ang halas nga tumbaga didto sa kamingawan, sa ingon niana ang Anak sa tawo igaisa usab," alang sa maong katuyoan. Siya, ang Bayad, mao kanay atong gipangayo, walay lain kondili ang bayad. Unsay gibayran ni Jesus pinaagi sa Iyang Dugo, mao kanay atong tinguhaon. Ug ang Biblia nagingon, "Siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan; Siya napangos tungod sa atong mga kasal-anan; ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw Niya; ug pinaagi sa Iyang mga labod kita nangaayo." Mao kana ang mahimo tang pangayoon, tungod kay mao kana bayad, nga atong gibarugan, gibayran alang kanato. Ang Dios dato sa kalooy.

105 Mao kini angwalay katapusang bayad, tungod kay Siya mianhi sa Iyang kaugalingon. Ang Dios Mismo maoy nanaug diha sa dagway sa masalanong unod aron himuon ang u-usa ka walay katapusang pagpanubos; ug miantus diha sa unod, ug nagbayad; ug mibalik diha sa dagway sa Espiritu Santo, aron lig-onon kadtong gibayad. Diin walay halas nga tumbaga 0 walay gikutaw nga tubig nga makahimo niini; kining tanan nagtudlo sa hingpit nga Katubsan. Ang Dios nga madagayaon sa Iyang kalooy maoy nagbuhat niini.

106 Ug karon, niining adlaw, ingon nga kini mao ang adlaw nga ania kita, ato nang nakab-ot ang kapanahonan sa iglesia ug gisaysay na ang tanan niana. Ang atong mga batid sa tiyolohiya ning panahona dugay nang nanghisalaag niini. Ilang gisaysay kining tanan ngadto sa laing adlaw, ngadto sa ubang panahon, ngadto sa laing kahimtang, kanhi, sa dugay nang panahon. Ug ang Langitnong kaayohan ingon sa daw milabay na, maglisud na ta pagpakakita ug tawo nga motoo niini. Ila na kining himuong kataw-anan. Dili moubos sa kawhaan ka tuig ang milabay, ilang gihimo kini nga katawanan. Ang mga Pentecostal nahilayo na niini. Misugod sila sa unang mga adlaw, apan mipahilayo sila niini.

107 Tan-awa kung giunsa nila paghimo. Karon, nakabaton silag ihalas nga denominasyon, nga nagalihok aron ang matag usa mahimog kredu ug uban pa. Gawas larnang, sa pagdawat sa Kahayag, sarntang misulod ang Kahayag, sila naghimog kapunongan ug naghimo alang kanila ug mga kredu, ang matag usa kanila, naghimo mismo ug doctrina ug mipabilin nianang maong doctrina. Ug

daghan kaayo ang ilang gipangtaktak hangtud nga ang Espiritu Santo dili na makasulod sa iglesia. Sila nangahimong lain nga diosdios sarna sa bitin nga tumbaga, kini nahimong u-usa ka pagsimbag diosdios. Ang matag usa ka tawo moingon, "Ako nahisakop niini, ug nahisakop niana." Usa kana ka pagsimbag diosdios. Unsang kagubot ania nakita niining katapusang panahon.

108 Apan ang Dios nga bahandianon sa Iyang kalooy mipadala pagbalik sa Espiritu Santo nganhi kanato, ug milig-on sa Iyang Pulong niining gabhiona sumala sa Iyang gisaad nga Iyang pagabuhaton. Misaad ang Dios nga Iyang pagabuhaton kining mga butanga. Tan-awa kung unsay Iyang gibuhat.

109 Tan-awa kung unsay Iyang gibuhat, Iyang... Giunsa ta karon pagpakakita kung giunsa Niya pagsaad sa matag panahon ang usa ka butang nga mahitabo. Ug atong nasuta nga nahitabo kini sumala gayud sa kahimtang niini, nga Iyang giingon nga Iyang pagabuhaton, tungod kay bahandianon man Siya sa kalooy nga magmaloloy-on kanunay aron pagtuman sa matag Pulong nga Iyang gisaad. Kinahanglan gayud nga Iyang buhaton kini, ug sa kanunay, aron sa pagpabilin nga Dios. Kanunay gayud kini Niyang ginabuhat: Ang Iyang Pulong kanunay gayung matuman sa Iyang panahon, ang Iyang binhi nga Iyang gipugas sa yuta. Unsa may Iyang gibuhat? Iya kining gibutang dinhi sa Pulong, ug mao kana ang Binhi. Ug sa takna nga moabot na ang panahon, kanang maong binhi hinog na, ug unya moabot ang mga reformador. Ug gisaad Niya kini, ug nahitabo kana.

110 Karon, dili ta angayan niining mga butanga. Dili ta angayan ning mga panalangina sa Dios, tungod kay misunod man ta sa mga butang sa kalibutan, misubay sa kasaypanan ni Cain. Si Cain nagtukod ug usa ka matahum nga halaran ug usa ka matahum nga simbahan, ug narnutang ug mga bulak niini, ug nagdahum nga mao na gayud kadto; nga usa ka bukag nga mansanas, 0 mga avocado, 0 mga Granada, 0 bisan kung unsa na lang ang gikaon sa iyang arnahan ug inahan didto sa tananan sa Eden nga maoy nakapahingilin kanila. Ug busa iya kining gihalad pagbalik ngadto sa Dios, ug gisalikway kini sa Dios.

111 "Apan si Abel pinaagi sa pagtoo mihalad ngadto sa Dios ug usa ka halad nga labing hinilangpon kay sa kang Cain." Ug, karon, ang Biblia nagingon diha sa Judas, nga, "Sila nanagsunod sa subay sa dalan ni Cain; ug nangalaglag diha sa pagsukol ni Core." Tan-awa, nanagsunod subay sa dalan ni Cain, nanagtukod ug mga halaran, nanagtukod ug mga kasimbahanan, mga denominasyon, gihimo kini nga mabulokon, dagku, daghang mga membro kay sa uban pa kanila; midawat ug mga butang, bisag unsay moabot ug molukso-Iukso, 0 manglamano, 0 gikabautismohan sa usa ka paag~ 0 nagsultig mga dila, 0 magdudalagan diha sa hawanan, ilang gipasulat ang ilang mga ngalan sa

libro. Husto kana. Ug unya 18likdan ang tinuod nga Kamatuoran nga giwali, ug ilimud kini. Unsaon man sa pagkahimo niini? Himatikdi kung unsang kamakalilibog niini kanato. Himatikdi.

112 Ug ang Biblia nagingon, "Ug misunod sila sa dalan ni Balaam, ug nangalaglag sa pagsupil ni Core." Nangalaglag sa pagsupil ni... Giunsa man pagsupil ni Core? "Ngano man, nagtoo ka ba nga ikaw ray bugtong balaan? Ngano man, ang Dios... Kitang tanan mga balaan. Ang tibuok simbahan mao kanang tanan. Ang matag... Maghiusa tang tanan; mao kana ang angay tang pagabuhaton." Mao kanay ilang gikalaglagan: kana. Ug sa pagkatinuod angayan 18 niini. Angayan nga mangahimong ingon niana.

113 Apan ang Dios nga bahandianon sa kalooy mikuha kanato gikan nianang maong kagubot ug mipaki18 kanato niini sa dili pa mahitabo kining mga butanga dinhi. Madagayaon sa Iyang kalooy, ug mipadala kanato pagbalik ug rebaybal sa Langitnong kaayohan, ug sa pagpabalik pag-usab sa gahum sa Dios.

114 Sumala sa kasaysayan, wala gayuy rebaybal nga milungtad sa tulo ka tuig. Kining maong rebaybal mipadayon sulod na sa napulog-lima ka tuig; usa kini ka nagdilaab nga kalayo libot ug libot sa kalibutan. Ngano man, tungod ka takus ta niini? Ang Dios dato sa Iyang kalooy, dili tungod kay angayan ta niini o kaha tungod kay takus ta niini, diay.

115 Hunahunaa kung unsay nahimo niini. Akong nahinumduman ang usa sa inyong igsoong babaye dinhi saPhoeniz, nga kadaghanan kaninyo ang nakaila, kang Mrs. Hattie Waldrop; nga may cancer sa kasingkasing. Ug diha siya sa linya nga alampoanan dinhi niini sa dihang si Igsoong Moore ug ako dinhi sa unang higayon, mga napulog-lima 0 napulog-walo na ka tuig ang milabay. Ug himalatyon na siya sa cancer sa kasingkasing, ug dugay na unta siyang namatay. Apan ang Dios nga bahandianon sa kalooy mipadala sa Iyang gahum diha kaniya. Ug Iyang giluwat ang iyang kinabuhi, ug buhi pa siya karon. Ang Dios bahandianon sa kalooy.

116 Si kongresman Upshaw, usa ka tawong bantugan, maoy akong pagtoo nga siya mao ang Presidente, o ingon niana sa-sa Baptist, sa Sounthern Baptist Convention usa niana ka higayon, o kaha Bise Presidente o ingon niana. Nabuhat naniya ang tanan. Usa siyaka maayong tawo. Iyang gibuhat ang tanan kutob sa iyang nahibaw-an. Miadto na siya sa matag doctor. Walay si bisan kinisa nga nakatabang kaniya. Nagkahugo na siya. Ang mga ministro nanag-ampo na kaniya. Mga usa na ka gallon nga lana ang nahibubo sa iyang ulo, ingon nga dihog, sa mga nagkalainlaing ministro bisan diin.